

575.

Na osnovu člana 9 Zakona o restriktivnim mjerama („Službeni list CG”, broj 119/24), Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 19. februara 2026. godine, donijela je

## ODLUKU

### O UVOĐENJU MEĐUNARODNIH RESTRIKTIVNIH MJERA UTVRĐENIH ODLUKAMA SAVJETA EVROPSKE UNIJE I REGULATIVAMA EVROPSKE UNIJE S OBZIROM NA STANJE U BOLIVARSKOJ REPUBLICI VENECUELI

#### Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere s obzirom na stanje u Bolivarskoj Republici Venecueli, koje su utvrđene:

1) odlukama Savjeta Evropske unije 2017/2074/ZVBP od 13. novembra 2017. godine, 2018/90/ZVBP od 22. januara 2018. godine, 2018/901/ZVBP od 25. juna 2018. godine, 2018/1656/ZVBP od 6. novembra 2018. godine, 2019/1171/ZVBP od 8. jula 2019. godine, 2019/1596/ZVBP od 26. septembra 2019. godine, 2019/1893/ZVBP od 11. novembra 2019. godine, 2020/898/ZVBP od 29. juna 2020. godine, 2020/1700/ZVBP od 12. novembra 2020. godine, 2021/276/ZVBP od 22. februara 2021. godine, 2021/1965/ZVBP od 11. novembra 2021. godine, 2022/2201/ZVBP od 10. novembra 2022. godine, 2023/2498/ZVBP od 10. novembra 2023. godine, 2023/2686/ZVBP od 27. novembra 2023. godine, 2024/1339/ZVBP od 13. maja 2024. godine, 2025/43/ZVBP od 9. januara 2025. godine, 2025/49/ZVBP od 9. januara 2025. godine i 2025/2586/ZVBP od 15. decembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike; i

2) regulativama Evropske unije 2017/2063 od 13. novembra 2017. godine, 2018/88 od 22. januara 2018. godine, 2018/899 od 25. juna 2018. godine, 2018/1653 od 6. novembra 2018. godine, 2019/1169 od 8. jula 2019. godine, 2019/1586 od 26. septembra 2019. godine, 2019/1889 od 11. novembra 2019. godine, 2019/1891 od 11. novembra 2019. godine, 2020/897 od 29. juna 2020. godine, 2020/1696 od 12. novembra 2020. godine, 2021/275 od 22. februara 2021. godine, 2021/1959 od 11. novembra 2021. godine, 2022/595 od 11. aprila 2022. godine, 2022/2194 od 10. novembra 2022. godine, 2023/2500 od 10. novembra 2023. godine, 2023/2694 od 27. novembra 2023. godine, 2024/1340 od 13. maja 2024. godine, 2024/2465 od 10. septembra 2024. godine, 2025/42 od 9. januara 2025. godine, 2025/44 od 9. januara 2025. godine i 2025/2559/ZVBP od 15. decembra 2025. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

#### Član 2

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu odluka iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D2074-20250111> od 11. januara 2025. godine, kao i za pristup tekstu odluke 2025/2586/ZVBP od 15. decembra 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka 1 ove odluke, koji do momenta donošenja ove odluke, nije inkorporiran u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njime mijenja ili dopunjava: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2025/2586/oj>.

Stalni aktivni link za pristup prečišćenom (konsolidovanom) tekstu regulativa iz člana 1 stav 1 tačka 2 ove odluke, objavljenih u Službenom listu Evropske unije je: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R2063-20250111> od 11. januara 2025. godine, kao i za pristup tekstu regulative 2025/2559/ZVBP od 15. decembra 2025. godine iz člana 1 stav 1 tačka dva ove odluke, koji do momenta donošenja ove odluke, nije inkorporiran u prečišćeni (konsolidovani) tekst, koji se njime mijenja ili dopunjava: [https://eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2025/2559/oj](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2559/oj).

### Član 3

Zabrane, ograničenja i izuzeci od zabrana i ograničenja i druge restriktivne mjere predviđene odlukama i regulativama iz člana 1 ove odluke koje se odnose na države članice Evropske unije primjenjuju se u Crnoj Gori danom donošenja ove odluke.

### Član 4

Ministarstvo finansija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pomorstva, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo javnih radova, Agencija za sprečavanje korupcije, Agencija za nacionalnu bezbjednost, Agencija za civilno vazduhoplovstvo, Agencija za elektronske medije, Uprava za nekretnine, Uprava za državnu imovinu, Poreska uprava, Uprava carina, Centralna banka Crne Gore, kreditne i druge finansijske institucije, kao i drugi organi, fizička lica koja obavljaju djelatnost, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, odnosno djelatnosti, obezbijede primjenu ove odluke.

### Član 5

Nadležni organi, fizička lica, pravna lica, odnosno drugi subjekti i tijela iz člana 4 ove odluke, dužni su da, u skladu sa članom 66 stav 1 Zakona o restriktivnim mjerama, podatke o primjeni ove odluke unose u pojedinačne evidencije o primjeni restriktivnih mjera, kao i da te podatke dostavljaju Stalnom koordinacionom tijelu za restriktivne mjere.

### Član 6

Na Crnu Goru ne odnose se odredbe odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke koje regulišu prava i obaveze između države članice Evropske unije, s jedne strane, i institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, kao i drugih država članica Evropske unije, sa druge strane, i to:

- traženje i davanje saglasnosti, podnošenje izvještaja, obavještanje prema/ili od strane institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno prema/ili od strane države članice Evropske unije;
- finansijska ili bilo koja druga davanja ili obaveze u korist institucija, tijela, agencija i službi Evropske unije ili mehanizama koje uspostavi Evropska unija, odnosno u korist države članice Evropske unije;
- odgovornost koja proizilazi isključivo iz punopravnog članstva u Evropskoj uniji za kršenje obaveza koje su propisane odlukama Savjeta Evropske unije i regulativama Evropske unije iz člana 1 ove odluke;
- unutrašnje odnose u Evropskoj uniji, između Evropske unije i njenih država članica ili između država članica Evropske unije međusobno.

### Član 7

Ova odluka će se primjenjivati do 10. januara 2027. godine.

Ako Savjet Evropske unije, prije isteka vremena iz stava 1 ovog člana, donese odluku o produženju primjene međunarodnih restriktivnih mjera, ova odluka će se primjenjivati do novog roka utvrđenog tom odlukom Savjeta Evropske unije.

### Član 8

Ministarstvo vanjskih poslova, u skladu sa Zakonom o restriktivnim mjerama, na svojoj internet stranici objavljuje tekst odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, sa prevodom na crnogorski jezik.

#### Član 9

U slučaju bilo kakvog odstupanja u tumačenju odredbi odluka i regulativa iz člana 1 ove odluke, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

#### Član 10

Danom donošenja ove odluke prestaje da važi Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Bolivarskoj Republici Venecueli („Službeni list CG”, broj 79/23).

#### Član 11

Ova odluka objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-419/3

Podgorica, 19. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Miljko Spajić**, s.r.

**576.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „OSTROG - GLAVA ZETE”, OPŠTINA DANILOVGRAD**

**Član 1**

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ostrog - Glava Zete”, Opština Danilovgrad („Službeni list CG”, broj 44/23) prestaje da važi.

**Član 2**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-225/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**mr Milojko Spajić, s.r.**

577.

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE**  
**IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**  
**„OSTROG - GLAVA ZETE”, OPŠTINA DANILOVGRAD I VISINI NAKNADE ZA**  
**RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG**  
**URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ostrog - Glava Zete”, Opština Danilovgrad i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, broj 44/23) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-225/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Miljko Spajić**, s.r.

**578.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

### **ODLUKU**

### **O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD”, OPŠTINA TIVAT**

#### **Član 1**

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat („Službeni list CG”, broj 96/23) prestaje da važi.

#### **Član 2**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-226/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**mr Milojko Spajić, s.r.**

**579.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

#### **ODLUKU**

### **O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD”, OPŠTINA TIVAT I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, broj 96/23) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-226/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**580.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „DONJI RADOVIĆI CENTAR”, OPŠTINA TIVAT**

Član 1

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar”, opština Tivat („Službeni list CG”, broj 96/23) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-227/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**581.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „DONJI RADOVIĆI CENTAR”, OPŠTINA TIVAT I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići Centar”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, broj 96/23) prestaje da važi.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-227/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**582.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG  
URBANISTIČKOG PLANA „INDUSTRIJSKA ZONA KOMBINATA ALUMINIJUMA  
PODGORICA” U GLAVNOM GRADU - PODGORICA**

Član 1

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Kombinata aluminijuma Podgorica” u Glavnom gradu - Podgorica („Službeni list CG”, broj 43/23) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-228/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Miljko Spajić**, s.r.

**583.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

#### **ODLUKU**

### **O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „INDUSTRIJSKA ZONA KOMBINATA ALUMINIJUMA PODGORICA” U GLAVNOM GRADU - PODGORICA I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Kombinata aluminijuma Podgorica” u Glavnom gradu - Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, br. 43/23 i 133/25) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-228/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**584.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG  
PLANA „GORICA C” U GLAVNOM GRADU - PODGORICA**

Član 1

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Gorica C” u Glavnom gradu - Podgorica („Službeni list CG”, br. 96/23 i 93/24), prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-229/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Miljko Spajić**, s.r.

**585.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE**  
**DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GORICA C” U GLAVNOM GRADU -**  
**PODGORICA I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU**  
**DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Gorica C” u Glavnom gradu - Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, br. 96/23 i 93/24) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-229/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**586.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG  
PLANA „ZABJELO-LJUBOVIĆ” U GLAVNOM  
GRADU - PODGORICA**

Član 1

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo-Ljubović” u Glavnom gradu - Podgorica („Službeni list CG”, br. 62/23 i 104/24) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-230/3  
Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**587.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „ZABJELO-LJUBOVIĆ” U GLAVNOM  
GRADU - PODGORICA I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA  
IZRADU DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo-Ljubović” u Glavnom gradu - Podgorica i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, broj 62/23) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-230/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**588.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG  
PLANA „GLAVICA”, OPŠTINA PLAV**

Član 1

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Glavica”, Opština Plav („Službeni list CG”, broj 45/23) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-231/3  
Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**589.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE  
DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „GLAVICA”, OPŠTINA PLAV I VISINI  
NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU DETALJNOG  
URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Glavica”, Opština Plav i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, br. 45/23 i 118/24) prestaje da važi.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-231/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**590.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE  
STUDIJE LOKACIJE „STARI GRAD ULCINJ”, OPŠTINA ULCINJ**

Član 1

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Stari grad Ulcinj”, Opština Ulcinj („Službeni list CG”, broj 45/23) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-232/4

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**591.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE  
IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE „STARI GRAD ULCINJ”,  
OPŠTINA ULCINJ I VISINI NAKNADE ZA  
RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNE  
STUDIJE LOKACIJE**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Stari grad Ulcinj”, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije („Službeni list CG”, broj 45/23) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-232/4

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**592.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE „DIO  
SEKTORA 66 - MODUL II, III I VI” - VELIKA PLAŽA, OPŠTINA ULCINJ**

Član 1

Odluka o izradi Državne studije lokacije „Dio sektora 66 - Modul II, III i VI” - Velika plaža, Opština Ulcinj („Službeni list CG”, broj 2/22) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-233/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**593.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**

**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADU DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE „DIO SEKTORA 66 - MODUL II, III I VI” - VELIKA PLAŽA, OPŠTINA ULCINJ I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU DRŽAVNE STUDIJE LOKACIJE**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Državne studije lokacije „Dio sektora 66 - Modul II, III i VI” - Velika plaža, Opština Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Državne studije lokacije („Službeni list CG”, broj 2/22) prestaje da važi.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-233/3

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**594.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O IZRADI DETALJNOG URBANISTIČKOG  
PLANA „DONJI RADOVIĆI - ISTOK”, OPŠTINA TIVAT**

Član 1

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići - Istok”, opština Tivat („Službeni list CG”, broj 91/24) prestaje da važi.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-236/4

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić**, s.r.

**595.**

Na osnovu člana 140 stav 1 Zakona o uređenju prostora („Službeni list CG”, broj 19/25), a u vezi člana 22 st. 2 i 9 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 5. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU**  
**O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODREĐIVANJU RUKOVODIOCA IZRADE**  
**DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA „DONJI RADOVIĆI - ISTOK”, OPŠTINA**  
**TIVAT I VISINI NAKNADE ZA RUKOVODIOCA I STRUČNI TIM ZA IZRADU**  
**DETALJNOG URBANISTIČKOG PLANA**

1. Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Donji Radovići - Istok”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana („Službeni list CG”, broj 91/24) prestaje da važi.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-236/4

Podgorica, 5. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Miljko Spajić**, s.r.

**596.**

Na osnovu člana 8 stav 5 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG”, br. 110/23, 65/24 i 24/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 12. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU  
KOORDINACIONOG TIJELA ZA IZRADU NACIONALNE PROCJENE RIZIKA OD  
PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I UPRAVLJANJE UTVRĐENIM  
RIZICIMA**

Član 1

U Odluci o obrazovanju Koordinacionog tijela za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i upravljanje utvrđenim rizicima („Službeni list CG”, br. 46/24, 88/25 i 136/25) u članu 3 stav 1 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) Aleksandra Rubežić, predstavnica Centralne banke Crne Gore, članica;”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-337

Podgorica, 12. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**mr Miloško Spajić, s.r.**

**597.**

Na osnovu člana 12 st. 2 i 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18, 63/22 i 121/23), Vlada Crne Gore, na sjednici od 19. februara 2026. godine, donijela je

**ODLUKU  
O IZMJENI ODLUKE O OBRAZOVANJU  
KOMISIJE ZA ANALIZU OPRAVDANOSTI DONIJETIH RJEŠENJA O DODJELI  
CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA PO OSNOVU POSEBNOG  
ZNAČAJA ZA DRŽAVNI I DRUGI  
INTERES CRNE GORE**

Član 1

U Odluci o obrazovanju Komisije za analizu opravdanosti donijetih rješenja o dodjeli crnogorskog državljanstva po osnovu posebnog značaja za državni i drugi interes Crne Gore („Službeni list CG”, broj 149/25) u članu 3 stav 1 tač. 3 i 4 mijenjaju se i glase: „

- 3) Anđela Gajević, predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja, članica;
- 4) Andrijana Medojević, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova, članica;”.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-449

Podgorica, 19. februara 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
mr **Milojko Spajić, s.r.**

**598.**

Na osnovu člana 37 stav 12 Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni list CG”, br. 30/12, 30/17, 82/20, 53/25 i 141/25), Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. februara 2026. godine, donijela je

## **ODLUKU O PROGLAŠENJU LINIJA U JAVNOM INTERESU U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU**

### **Član 1**

Proglašava se javnim interesom obavljanje redovnog avio-prevoza na sljedećim linijama, koje se obavljaju između konkretnih aerodroma:

- 1) **Aerodrom Podgorica (TGD) - Aerodrom Brisel (BRU) - Aerodrom Podgorica (TGD);**
- 2) **Aerodrom Podgorica (TGD) - Aerodrom Frankfurt (FRA) - Aerodrom Podgorica (TGD);**
- 3) **Aerodrom Podgorica (TGD) - Aerodrom Pariz Šarl de Gol (CDG) - Aerodrom Podgorica (TGD);**
- 4) **Aerodrom Podgorica (TGD) - Aerodrom Amsterdam (AMS) - Aerodrom Podgorica (TGD);**
- 5) **Aerodrom Podgorica (TGD) - Aerodrom Zagreb (ZAG) - Aerodrom Podgorica (TGD);**
- 6) **Aerodrom Podgorica (TGD) - Aerodrom Bari (BRI) - Aerodrom Podgorica (TGD).**

### **Član 2**

Redovan avio-prevoz na linijama iz člana 1 ove odluke obavlja se u periodu od **1. juna 2026. godine do 31. maja 2030. godine.**

### **Član 3**

Redovan avio-prevoz na linijama iz člana 1 ove odluke obavlja se u sljedećem obimu:

- 1) Aerodrom Podgorica - Aerodrom Brisel - Aerodrom Podgorica tokom cijele godine;
- 2) Aerodrom Podgorica - Aerodrom Frankfurt - Aerodrom Podgorica tokom zimske sezone;
- 3) Aerodrom Podgorica - Aerodrom Pariz - Aerodrom Podgorica, tokom zimske sezone;
- 4) Aerodrom Podgorica - Aerodrom Amsterdam - Aerodrom Podgorica tokom cijele godine;
- 5) Aerodrom Podgorica - Aerodrom Zagreb - Aerodrom Podgorica, tokom cijele godine;
- 6) Aerodrom Podgorica - Aerodrom Bari - Aerodrom Podgorica tokom cijele godine.

### **Član 4**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 11-011/26-649/3

Podgorica, 26. februar 2026. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
**mr Milojko Spajić, s.r.**

599.

Na osnovu člana 90 stav 3 Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora („Službeni list CG”, broj 82/24), Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera donijelo je

## **PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRORAČUN UŠTEDE EMISIJA GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE**

### **Predmet**

#### **Član 1**

Ovim pravilnikom utvrđuju se pravila i metodologija za izračunavanje uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG).

### **Značenje izraza**

#### **Član 2**

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **stvarna vrijednost** su uštede emisija gasova staklene bašte za neke ili sve korake procesa proizvodnje određenog biogoriva, biotečnosti ili biomase, izračunate u skladu sa metodologijom;
- 2) **tipična vrijednost** je procjena emisija gasova staklene bašte i ušteda emisija gasova staklene bašte za određeni proizvodni proces biogoriva, biotečnosti ili biomase, koja je reprezentativna za potrošnju u okviru Energetske zajednice;
- 3) **podrazumijevana vrijednost** označava vrijednost izvedenu iz tipične vrijednosti primjenom unaprijed određenih faktora i koja se, u okolnostima navedenim u ovoj Uredbi, može koristiti umjesto stvarne vrijednosti.

### **Izračunavanje uticaja emisija gasova sa efektom staklene bašte iz biogoriva, biotečnosti i biomase**

#### **Član 3**

Uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte iz biogoriva, biotečnosti i biomase izračunavaju se na jedan od sljedećih načina:

- 1) gdje je podrazumijevana vrijednost za uštedu emisija gasova staklene bašte za proizvodni put utvrđen Prilogom 1 (dio A i B) za biogoriva i biotečnosti i u Prilogu 2 dio A za goriva od biomase, gdje je vrijednost  $e_1$  za ta biogoriva ili biotečnosti izračunata u skladu Prilogom 1 dio C tačka 7 i za ta goriva biomase izračunata u skladu sa Prilogom 2 dio B tačka 7 jednaka ili manja od nule, korišćenjem te zadane vrijednosti;
- 2) korišćenjem stvarne vrijednosti izračunate u skladu sa metodologijom utvrđenom u Prilogu 1 dio C za biogoriva i biotečnosti i Prilogu 2 dio B za biomasna goriva;
- 3) korišćenjem vrijednosti izračunate kao zbir faktora formula datih u Prilogu 1 dio C tačka 1, pri čemu se za neke faktore mogu koristiti razdvojene podrazumijevane vrijednosti iz Priloga 1 (dio D i E), a za sve ostale faktore koriste se stvarne vrijednosti, izračunate u skladu sa metodologijom iz Priloga 1 dio C;
- 4) korišćenjem vrijednosti izračunatih kao zbir faktora formule iz Priloga 1 dio B tačka 1, pri čemu se za neke faktore mogu koristiti zadate i stvarne vrijednosti iz Priloga 2 dio C, a za sve ostale faktore koriste se stvarne vrijednosti, izračunate u skladu sa metodologijom iz Priloga 2 dio B.

### **Određivanje emisija gasova sa efektom staklene bašte iz biogoriva, biotečnosti i goriva iz biomase**

#### **Član 4**

Radi utvrđivanja emisija gasova sa efektom staklene bašte iz biogoriva, biotečnosti i goriva biomase na iz člana 3 ovog pravilnika primjenjuju se i posebna pravila utvrđena dobrovoljnim programima:

1) uzimajući u obzir ulazne podatke emisija gasova staklene bašte, gdje se koriste standardne vrijednosti faktora emisije u skladu sa Prilogom 3;

2) pri određivanju emisija nastalih ekstrakcijom ili kultivacijom sirovina, koristi se metodologija iz Priloga 4;

3) pri određivanju uštede emisija od akumulacije ugljenika u zemljištu putem poboljšanog upravljanja poljoprivredom (ESCA), koristi se metodologija iz Priloga 5.

Uštede emisija od hvatanja i geološkog skladištenja CO<sub>2</sub> (Eccs) mogu se uzeti u obzir samo kada postoje valjani dokazi da je CO<sub>2</sub> efikasno hvatan i sigurno uskladišten u skladu s Direktivom 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća o geološkom skladištenju ugljen dioksida.

U slučajevima kada se CO<sub>2</sub> geološki skladišti, potrebno je provjeriti dostavljene dokaze o integritetu skladišta i količini uskladištenog CO<sub>2</sub>.

U slučajevima kada treća strana vrši transport ili geološko skladištenje, dokaz o skladištenju može se dostaviti putem relevantnih ugovora s tom trećom stranom i faktura.

### **Posebna pravila za reciklirana ugljična goriva i obnovljiva goriva nebiološkog porijekla**

#### **Član 5**

Uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte od obnovljivih tečnih i gasovitih transportnih goriva nebiološkog porijekla i od recikliranih ugljičnih goriva utvrđuju se u skladu sa metodologijom datoj u Prilogu 5.

Uštede emisija gasova sa efektom staklene bašte od obnovljivih tečnih i gasovitih transportnih goriva nebiološkog porijekla i od recikliranih ugljičnih goriva određuju se u skladu sa metodologijom datom u Prilogu 6.

### **Specifične emisije povezane s ILUC-om (Indirekto korišćenje zemljišta)**

#### **Član 6**

Privremene procijenjene emisije indirektnih promjena korišćenja zemljišta od biogoriva, biotečnosti i biomasnih goriva kao sirovina (g CO<sub>2</sub>eq/mJ) i biogoriva, biotekućina i biomasnih goriva za koje se procijenjene emisije indirektnih promjena korišćenja zemljišta smatraju nultim date su u Prilogu 7.

### **Prilozi**

#### **Član 7**

Prilozi 1 do 7 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Prilozi iz stava 1 ovog člana objaviće se samo u elektronskom izdanju "Službenog lista Crne Gore".

### **Stupanje na snagu**

#### **Član 8**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

U ovaj pravilnik prenijeta je Direktiva 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 23. aprila 2009. o geološkom skladištenju ugljikovog dioksida i o izmjeni Direktive Vijeća 85/337/EEZ, direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Regulative (EZ) br. 1013/2006 (SL L 140, 5.6.2009., str. 114).

Broj: 062-011/26-440

Podgorica, 25. februara 2026. godine

Ministar,  
**Damjan Čulafić, s.r.**

**600.**

Na osnovu člana 8 stav 9 Zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti („Službeni list CG”, broj 123/24), Ministarstvo pomorstva donijelo je

**PRAVILNIK  
O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG  
ISPITA ZA STICANJE LICENCE POMORSKOG AGENTA, ODNOSNO POMORSKOG  
AGENTA POSREDNIKA**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuje se program i način polaganja stručnog ispita za sticanje licence pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika (u daljem tekstu: stručni ispit) i obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

**Član 2**

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

**Član 3**

Polaganje stručnog ispita organizuje organ državne uprave nadležan za poslove pomorstva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Stručni ispit se polaže prema Programu za polaganje stručnog ispita datom u Prilogu 1.

**Član 4**

Ministarstvo obavještava lice koje je podnijelo zahtev za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: kandidat) o datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, najkasnije 15 dana prije dana održavanja ispita.

Kandidat, stručni ispit polaže usmeno pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika (u daljem tekstu Komisija).

Polaganje stručnog ispita organizuje se po potrebi a najviše četiri puta godišnje.

Komisija određuje datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita.

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje ispita, zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za jedan od sljedećih rokova za polaganje ispita.

Zahtjev za odlaganje stručnog ispita, kandidat podnosi Komisiji.

**Član 5**

Prije početka polaganja stručnog ispita, sekretar Komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje može da utvrdi identitet kandidata i upozna ga sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom polaganja.

O toku polaganja stručnog ispita za svakog kandidata posebno sekretar Komisije vodi zapisnik koji sadrži:

- 1) ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata;
- 2) datum i mjesto rođenja kandidata;
- 3) nivo kvalifikacije obrazovanja kandidata;
- 4) postavljena pitanja;
- 5) ocjena kandidata;
- 6) zaključak o odlaganju ili upućivanju na ponovno polaganje ispita;
- 7) primjedbu kandidata; i
- 8) datum i mjesto polaganja stručnog ispita.

Zapisnik iz stava 2 ovog člana, potpisuju članovi i sekretar Komisije.

#### Član 6

Kandidat se ocjenjuje ocjenom "položio" ili "nije položio".

Za svakog kandidata koji je položio stručni ispit. Ministarstvo vodi poseban dosije, koji sadrži: zahtjev za polaganje stručnog ispita sa dokumentacijom koja se prilaže, rješenje o ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita, zapisnik o polaganju stručnog ispita i uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Kandidat koji je na stručnom ispitu ocijenjen ocjenom „nije položio”, može ponovo da polaže stručni ispit u narednom ispitnom roku.

Kandidat koji nije položio stručni ispit iz najviše dva predmeta polaže popravni ispit u roku koji odredi Komisija.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ili popravnog ispita ili odustane od započeto polaganja stručnog ili popravnog ispita, smatraće se da nije položio.

#### Član 7

Na osnovu zapisnika o polaganju stručnog ispita Kandidatu se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Uvjerenje iz stava 1 ovog člana Ministarstvo izdaje na Obrascu 1.

#### Član 8

Prilog 1 i Obrazac 1, čine sastavni dio ovog pravilnika.

#### Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 03-345/26-351/4

Podgorica, 2. mart 2026. godine

Ministar,  
**Filip Radulović, s.r.**

**PROGRAM  
POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE POMORSKOG AGENTA,  
ODNOSNO POMORSKOG AGENTA POSREDNIKA**

**Stručni ispit za pomorskog agenta obuhvata:**

- 1) iz predmeta **pomorsko-agencijsko poslovanje**: pojam i vrste pomorskih agenata (linijski agent, agent u slobodnoj plovidbi, agent za kupovinu i prodaju brodova, agent osiguranja), ugovori o plovidbeno-agencijskim poslovima, nacionalni propisi o pomorsko-agencijskoj djelatnosti, uslovi za obavljanje pomorske-agencijske djelatnosti, prava i obaveze pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, odgovornost pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, poslovi pomorskih agenata, poslovi u vezi sa prihvatom i otpremom broda, pojam nalogodavca, zastupanje nalogodavca pred nadležnim državnim organima i lučkim operatorima, koordiniranje poslovima ukrcaja i iskrcaja robe, utvrđivanje kvalitativnog i kvantitativnog stanja robe, snabdijevanje broda, poslovi pomaganja broda, sastavljanje vremenske tablice i konstatacije o činjeničnom stanju, ispostavljanje teretnice ili druge prevozne isprave, sačinjvanaje manifesta tereta i brodskog manifesta, pribavljanje carinskih isprava, ovjeravanje brodskih isprava i knjiga kod lučkih vlasti, način vršenja nadzora, informisanja i upravljanja pomorskim saobraćajem, dolazak broda u luku i odlazak broda iz luke, obaveza dostavljanja podataka.
- 2) iz predmeta **ugovori o iskorišćavanju broda**: podjela ugovora o iskorišćavanju brodova, prevozne isprave (teretnica, prenosivost, značenje, ostale isprave), ukrcaj i iskrcaj robe (prijava ukrcaja, stojnice, prekostojnice i vanredne prekostojnice, pismo spremnosti, vremenska tablica), putovanje i predaja tereta primaocu, odgovornost vozara za štete nastale tokom prevoza, vozarina, prevoz putnika i prtljaga, , ugovori o plovidbenom poslu: ugovori o prevozu stvari morem, ugovori o prevozu putnika morem, brodarski ugovor na više putovanja, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod, ugovor o tegljenju, ugovor o zakupu broda.
- 3) iz predmeta **osnovi logistike i prevoza robe**; vrste, osnovne karakteristike i pojavni oblici tereta (rasuti, tečni, komadni, generalni itd.), tovarno-manipulativne jedinica (palete, kontejneri, transportne jedinica i drugo), pakovanje, povezivanje i obezbjeđenje tereta, dokumenta umeđunarodnim robnim tokovima, osnovne karakteristike logističkih operacija prevoza, skladištenja, pretovara (ukrcaja i iskrcaja) tereta, slaganje i obezbjeđenje tereta na brodu.
- 4) iz predmeta **osnove privrednog i finansijskog poslovanja**: privredna društva (pojam, vrste, osnivanje, statusna pitanja, organi upravljanja, odgovornost), ugovori privrednog prava, osnove platnog prometa, dokumentarni akreditiv, Incoterms klauzule, osnove tekućih i kapitalnih poslova sa inostranstvom.
- 5) Značenje termina i skraćenica na engleskom jeziku iz oblasti pomorsko-agencijskog poslovanja.

**Stručni ispit za pomorskog agenta posrednika obuhvata:**

- 1) iz predmeta **plovidbeno-agencijsko poslovanje**: pojam i vrste pomorskih agenata (linijski agent, agent u slobodnoj plovidbi, agent za kupovinu i prodaju brodova, agent osiguranja), ugovori o plovidbeno-agencijskim poslovima, nacionalni propisi o pomorsko-agencijskoj djelatnosti, uslovi za obavljanje plovidbeno-agencijskog poslovanja, prava i obaveze pomorskog agenta i pomorskog agenta posrednika, odgovornost pomorskog agenta posrednika, poslovi pomorskih agenata posrednika, poslovi pomorskog agenta posrednika –

postupanje po nalogima nalogodavca kao posrednik u zaključivanju ugovora o iskorišćavanju broda, poslovi linijskog agenta, agenta u slobodnoj plovidbi, agenta za kupovinu i prodaju brodova, agenta osiguranja, agenta koji posreduje u zaključivanju ugovora o gradnji i konverziji brodova, brodoopravljanju.

- 2) iz predmeta **ugovori o iskorišćavanju broda**: podjela ugovora o iskorišćavanju brodova, prevozne isprave (teretnica, prenosivost, značenje, ostale isprave), ukrcaj i iskrcaj robe (prijava ukrcaja, stojnice, prekostojnice i vanredne prekostojnice, pismo spremnosti, vremenska tablica), putovanje i predaja tereta primaocu, odgovornost vozara za štete nastale tokom prevoza, vozarina, prevoz putnika i prtljaga, ugovori o plovidbenom poslu: ugovori o prevozu stvari morem, ugovori o prevozu putnika morem, brodarski ugovor na više putovanja, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod, ugovor o tegljenju, ugovor o zakupu broda.
- 3) iz predmeta **obavljanje poslova posredovanja u zaključivanju ugovora**: poznavanje bitnih elementa, načina i postupka zaključivanja ugovora o iskorišćavanju broda saglasno engleskom pravu i praksi: Voyage Charter Party (ugovor o prevozu na jedno putovanje), Time Charter Party (ugovor o najmu broda na vrijeme), Bareboat Charter Party (ugovor o zakupu broda), Contract of Affreightment COA (ugovor o prevozu na više putovanja), poznavanje standardnih obrazaca ugovora (GENCON, NORGRAIN / SYNACOMEX / SOVCOAL, NYPE, BALTIME, SHELLTIME, ASBATANKVOY, BARECON), pregovarački proces u zaključivanju ugovora: Fixture recap, Main terms, Counteroffers, Broker confirmation, posrednička provizija, postupak zaključivanja ugovora o kupoprodaji broda SALEFORM (pismo namjere, pregled broda prije zaključivanja ugovora, polaganje depozita, uloga posrednika, sea trial, condition survey, isprave na primopredaji, prenos prava svojine i rizika, posrednička provizija i dr), vrste pomorskog osiguranja (Hull and Machinery, P&I, War risks), osiguranje tereta, faktori koji utiču na tržište broskog prostora.
- 4) iz predmeta **osnovi logistike i prevoza robe**; vrste, osnovne karakteristike i pojavnici oblici tereta (rasuti, tečni, komadni, generalni itd.), tovarno-manipulativne jedinica (palete, kontejneri, transportne jedinica i drugo), pakovanje, povezivanje i obezbjeđenje tereta, dokumenta u međunarodnim robnim tokovima, osnovne karakteristike logističkih operacija prevoza, skladištenja, pretovara (ukrcaja i iskrcaja) tereta, slaganje i obezbjeđenje tereta na brodu, organizacija uvoznih, izvoznih i tranzitnih robnih tokova, međunarodni uslovi isporuke robe, osnovna struktura i obilježja logističkih tržišta, prodaja i cijene transportnih usluga.
- 5) iz predmeta **osnove privrednog i finansijskog poslovanja** : privredna društva (pojam, vrste, osnivanje, statusna pitanja, organi upravljanja, odgovornost), ugovori privrednog prava, osnove platnog prometa, dokumentarni akreditiv, Incoterms klauzule, osnove tekućih i kapitalnih poslova sa inostranstvom.
- 6) Značenje termina i skraćenica na engleskom jeziku iz oblasti pomorsko agencijskog poslovanja.



CRNA GORA

---

NAZIV MINISTARSTVA

Na osnovu člana 8 stav 9 Zakona o pomorsko - agencijskoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 123 /24) i Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence pomorskog agenta, odnosno pomorskog agenta posrednika (“Službeni list CG”, br. \_\_\_\_\_ izdaje se

**U V J E R E N J E**

**o položenom stručnom ispitu za sticanje licence pomorskog agenta/ pomorskog agenta posrednika**

---

(Prezime, očevo ime i ime)

\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_ je \_\_\_\_\_  
(JMB) ( mjesto prebivališta) (datum i mjesto polaganja)

polagao-la je stručni ispit pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za sticanje licence pomorskog agenta/ pomorskog agenta posrednika

i POLOŽIO-LA STRUČNI ispit za sticanje \_\_\_\_\_  
(naziv licence )

Polaganje stručnog ispita odobreno je rješenjem Ministarstva pomorstva Broj: \_\_\_\_\_  
od \_\_\_\_\_godine.

U Podgorici, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_. godine  
datum

**MINISTAR**

---

**601.**

Na osnovu člana 29 stav 1, člana 30 stav 1 i člana 31 stav 1 Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi („Službeni list CG”, broj 17/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz prethodno pribavljeno mišljenje Prirodno-matematičkog fakulteta - Univerziteta Crne Gore donijelo je

**NAREDBU**  
**O IZMJENI NAREDBE O RIBOLOVNIM ZABRANIMA, LOVOSTAJU I MINIMALNIM**  
**VELIČINAMA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA ISPOD KOJIH JE**  
**ZABRANJEN UL OV**

1. U Naredbi o ribolovnim zabranima, lovostaju i minimalnim veličinama riba i drugih vodenih organizama ispod kojih je zabranjen ulov („Službeni list CG”, br. 35/24 i 17/25), tačka 41 mijenja se i glasi:

„41) Na ribolovnim vodama opština Podgorica, Danilovgrad, Bar, Ulcinj i ribolovnom području „Skadarsko jezero” utvrđuje se lovostaj na:

- ukljevu od 15. marta do 31. oktobra;
- sve vrste pastrmke od 1. novembra do 1. aprila;
- skobalja od 15. marta do 1. juna;
- šarana - krapa i ostale ciprinidne vrste od 15. marta do 15. maja;
- kublu od 1. marta do 15. maja; i
- jegulju od 1. juna do 1. decembra.“

2. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 06-318/26-4429/3  
Podgorica, 4. marta 2026. godine

Ministar,  
**Vladimir Joković, s.r.**

**602.**

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 146/21, 3/23, 84/24, 89/25 i 12/26) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je

**R J E Š E N J E**  
**O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOM PRODUŽENOM BORAVKU „MN KRALJ LAVOVA”, PODGORICA**

1. Izdaje se licenca za rad Privatnom produženom boravku „MN KRALJ LAVOVA” sa sjedištem u Podgorici, za realizovanje javno važećeg predmetnog programa Zavoda za školstvo „Jutarnje okupljanje i produženi boravak”, za najviše 33 učenika osnovne škole.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: UPI-06/1-02-602/26-503  
Podgorica, 23. februara 2026. godine

Ministarka,  
prof. dr **Andela Jakšić-Stojanović**, s.r.

## 603.

Na osnovu čl.12 i 13 Zakona o duvanu ("Službeni list CG", br.48/08, 76/08, 40/11 i 42/15) i člana 18 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list CG", br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po zahtjevu privrednog društva "Ataco-trgovina i zastupanja" d.o.o. (PIB:02672642) iz Danilovgrada, koje zastupa izvršni direktor Hrvoje Štorga, u predmetu pod evidencionim brojem UPI 10/5-321/26-134/1 od 13.02.2026.godine, za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima, Ministarstvo finansija donosi

### R J E Š E N J E

1. Usvaja se zahtjev kao osnovan.
2. Privrednom društvu „Ataco-trgovina i zastupanja” d.o.o. (PIB:02672642) iz Danilovgrada izdaje se odobrenje za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima u skladištu koje se nalazi na adresi: Bandići bb, Danilovgrad.
3. Odobrenje se izdaje na period od pet godina, počev od 2. marta 2026. godine.
4. Na osnovu ovog rješenja izvršiće se upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

### Obrazloženje

Privredno društvo „Ataco – trgovina i zastupanja” d.o.o. iz Danilovgrada, sa sjedištem na adresi Bandići bb, podnijelo je Ministarstvu finansija dana 13. februara 2026.godine zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima u skladištu koje se nalazi na adresi: Bandići bb, Danilovgrad.

Uz zahtjev je dostavljena dokumentacija propisana članom 12 Zakona o duvanu.

U sprovedenom postupku, nakon pregleda spisa predmeta, utvrđeno je:

- da je podnosilac zahtjeva upisan u CRPS, što je utvrđeno uvidom u Rješenje o registraciji br.30-01-08774-51 od 14. avgust 2007. godine;
- da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane minimalne tehničke uslove, što je utvrđeno uvidom u Prijavu trgovine ovjerenu od strane Ministarstva ekonomskog razvoja – Direkcija za tržišnu inspekciju, br. 001/01-147 od 12. februara 2026. godine;
- da ispunjava propisane uslove za promet robe na veliko duvanskim proizvodima u pogledu skladišta i prevoznog sredstva o čemu je sačinjen Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu od strane Ministarstva ekonomskog razvoja, Direkcija za tržišnu inspekciju br.UP IN-01-716/26-1446/1 od 26. februara 2026. godine;
- da privredno društvo, kao i odgovorno lice Hrvoje Štorga, u posljednje tri godine koje prethode podnošenju zahtjeva, nijesu osuđivani za krivično djelo nedozvoljene trgovine, odnosno za krivično djelo nedozvoljene proizvodnje duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda, što je utvrđeno uvidom u Uvjerenja Ministarstva pravde – Direkcija za kaznenu i prekršajnu evidenciju, br. 0804-1935/26 i br. 0804-1934/26, oba od 9. februara 2026. godine;
- da je podnosilac zahtjeva uplatio prvu ratu naknade za izdavanje odobrenja za promet na veliko duvanskim proizvodima u visini od 30.000 eura, što je utvrđeno uvidom u uplatnicu od 2. marta 2026. godine;
- da je podnosilac zahtjeva uplatio administrativnu taksu u iznosu od 50 eura za obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima i taksu u iznosu od 10 eura za upis u registar, što je utvrđeno uvidom u uplatnicu od 11. februara 2026. godine.

Članom 12 Zakona o duvanu propisano je da se privredno društvo može baviti prometom na veliko duvanskim proizvodima ako ispunjava zakonom propisane uslove.

Članom 13 st.3 i 4 ovog zakona je propisano da se naknada za obavljanje prometa na veliko duvanskim proizvodima plaća u visini od 150.000 eura, s tim što se ta naknada može platiti u pet godišnjih rata. Stavom 5 istog člana propisano je da se privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji ispunjava zakonom propisane uslove izdaje odobrenje za promet na veliko duvanskim proizvodima, za period od pet godina i vrši upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kako je u konkretnom slučaju utvrđeno da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

Administrativna taksa naplaćena je u skladu sa tarifnim brojem 96 i 97 Zakona o administrativnim taksama ("Službeni list CG", br.18/19).

**PRAVNA POUKA:** Protiv ovog rješenja žalba nije dozvoljena već se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog Suda Crne Gore, u roku od 20 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj: UPI 10/5-321/26-134/2

Podgorica, 2.3.2026. godine

Načelnica,  
**Dragana Vučinić, s.r.**

## 604.

Na osnovu člana 66 stav 8 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 I 14/26) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

### **PRAVILA O PRENOŠENJU POSLOVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM I SADRŽAJU UGOVORA O PRENOŠENJU POSLOVA**

#### Član 1

Ovim se Pravilima propisuje postupak prenošenja poslova na treće lice od strane društva za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) kao i sadržaj ugovora o prenošenju poslova.

### **PRENOŠENJE POSLOVA NA TREĆE LICE**

#### *Odobrenje Komisije*

#### Član 2

(1) Društvo će u svrhu dobijanja saglasnosti za prenošenje poslova na treće lice, u skladu sa odredbom člana 66 stav 1 Zakona, Komisiji podnijeti zahtjev uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) nacrt ugovora o prenošenju poslova iz člana 4 stav 1 ovih Pravila, koji sadrži odredbu o sklapanju ugovora pod odloženim uslovom do pribavljanja saglasnosti Komisije, te nakon sklapanja i ugovor o prenošenju poslova potpisan od strane ovlašćenih lica ugovornih strana,
- 2) obrazloženje razloga zbog kojih se poslovi prenose i opravdanost takvog prenošenja,
- 3) opis identifikovanih rizika povezanih sa prenošenjem poslova iz člana 7 stav 1 ovih Pravila i njihovog uticaja na Društvo, sa procjenom njihove veličine,
- 4) analizu trećih lica iz člana 7 stav 2 ovih Pravila,
- 5) opis načina povezanosti trećih lica sa Društvom, ako je treće lice povezano sa Društvom,
- 6) izjavu Društva i trećeg lica da će preduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje, praćenje i upravljanje sukobom interesa u odnosu na prenešene poslove,
- 7) drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

(2) Ako treće lice ima sjedište i/ili posluje izvan Crne Gore, a nije subjekt nadzora ovlašćenog nadzornog organa države članice ili je riječ o trećem licu iz države sa čijim nadzornim organom Komisija nema sklopljen ugovor o međusobnoj saradnji, tada je Društvo dužno, osim dokumentacije iz stava 2 ovog člana, da dostavi i dokaz kojim se potvrđuje da propisi države, odnosno država, u kojima treće lice posluje omogućavaju Komisiji:

- 1) da u cilju postizanja ciljeva nadzora obavi neposredni nadzor dijela poslovanja trećeg lica koji ima veze ili se može dovesti u vezu sa prenešenim poslovima, kao i neposredni nadzor obavljanja aktivnosti koje su predmet ugovora,
- 2) pravovremen i neograničen pristup dokumentaciji i podacima koji su povezani sa prenešenim poslovima, a u posjedu su trećeg lica .

(3) U slučaju da se nakon dobijanja saglasnosti Komisije izmijene uslovi iz ugovora iz člana 4 stav 1 ovih Pravila u dijelu koji se odnosi na opis poslova koji se prenose, ili se želi da se umanje zahtjevi Društva vezano za nivo i kvalitet obavljanja prenešenih poslova, ili se mijenjaju uslovi za raskid ili otkaz ugovora, Društvo će bez odlaganja Komisiji da podnese novi zahtjev za dobijanje saglasnosti za prenošenje poslova u skladu sa odredbama stava 1 ovog člana.

(4) U navedenim slučajevima Komisija će da procijeni da li je potrebno uz zahtjev priložiti svu, ili samo određenu dokumentaciju iz stava 2 ovog člana.

- (5) U slučaju da se nakon dobijanja saglasnosti Komisije izmijene uslovi iz ugovora iz člana 4 stav 1 ovih Pravila u dijelu koji se odnosi na podatke o tome u odnosu na koje UCITS fondove se poslovi prenose, Društvo je dužno da obavijesti Komisiju o nastalim izmjenama.

### ***Obavještenje o prenošenju poslova***

#### **Član 3**

Društvo za upravljanje dužno je da uz obavještenje iz člana 66 stav 2 Zakona, Komisiji dostavi i ugovor o prenošenju poslova.

### ***Ugovor o prenošenju poslova***

#### **Član 4**

(1) Ugovor o prenošenju poslova sklopljen između Društva i trećeg lica, kao i ugovor o daljem prenošenju poslova, mora da sadrži najmanje:

- 1) ime i prezime i adresu, odnosno naziv firme i sjedište ugovornih strana,
- 2) opis poslova koji se prenose,
- 3) podatak o tome u odnosu na koje UCITS fondove se poslovi prenose,
- 4) odredbu na osnovu koje je treće lice na koje se poslovi prenose dužno da omogući sprovođenje nadzora nad obavljanjem prenešenih poslova od strane zaposlenih Komisije, što podrazumijeva i pristup prostorijama trećeg lica te svim relevantnim podacima, evidencijama i dokumentaciji,
- 5) odredbu na osnovu koje se društvu za upravljanje omogućava da u bilo kom trenutku može trećem licu dati obavezujuća uputstva za postupanje ili da raskine ugovor koji je sklopljen sa trećim licem, i to sa trenutnim učinkom, kada je to u interesu investitora,
- 6) odredbu na osnovu koje se treće lice obavezuje da bez odlaganja obavijesti Društvo o svakoj poteškoći ili nemogućnosti postupanja u skladu sa ugovorom, Zakonom ili ovim Pravilima,
- 7) odredbu na osnovu koje je treće lice dužno da u obavljanju prenešenih poslova uspostavi i održava nivo zaštite povjerljivih informacija jednaku onoj u društvu za upravljanje,
- 8) odredbu da Društvo i dalje ostaje u potpunosti odgovorno UCITS fondu, odnosno investitorima za obavljanje prenešenih poslova,
- 9) odredbu o naknadi za rad i/ili uslugu licu na koju se prenose poslovi,
- 10) odredbu da ugovor stupa na snagu na jedan od sljedećih dana:
  - a) dan izdavanja saglasnosti Komisije za prenošenje poslova,
  - b) dan dostavljanja obavještenja o prenošenju ostalih poslova u Komisiji,
  - c) dan izdavanja saglasnosti Društva trećem licu za dalje prenošenje poslova,
  - d) dan određen u ugovoru, koji nastupa nakon jednog od navedenih dana, a dogovoren je između ugovornih strana.
- 11) trajanje ugovora i uslovi za raskid ili otkaz ugovora, i
- 12) potpis ovlašćenih lica ugovornih strana.

(2) Prilikom utvrđivanja uslova za raskid ili otkaz ugovora iz stava 1 ovog člana, Društvo je dužno da obezbijedi da se navedeni raskid ili otkaz sprovede na način koji ne utiče na neprekidnost i efikasnost obavljanja prenešenih poslova.

(3) Smatra se da je sprovođenje nadzora nad prenešenim poslom onemogućeno ako:

- 1) je Društvu i Komisiji onemogućen pristup prostorijama trećeg lica i podacima koji se

odnose na prenešeni posao,

2) Društvo Komisiji na zahtjev ne dostavi sve potrebne informacije i dokumentaciju potrebnu za sprovođenje nadzora usklađenosti poslovanja trećeg lica sa Zakonom, propisima donjetim na osnovu Zakona i drugim propisima kojima se definiše poslovanje društava za upravljanje.

### ***Interni akti u vezi sa prenošenjem poslova***

#### **Član 5**

(1) Društvo je dužno internim aktima da propiše postupke u vezi sa prenošenjem poslova.

(2) Interne akte iz stava 1 ovog člana čini jedan ili više dokumenata koji minimalno moraju da sadrže kriterijume i postupke vezane za:

- 1) proces donošenja odluke o prenošenju poslova,
- 2) određivanje poslovnih procesa ključnih za poslovanje Društva, u smislu da bi bez njih bilo onemogućeno obavljanje njegovih djelatnosti, odnosno njegovo poslovanje,
- 3) analizu rizika i procjenu uticaja prenošenja poslova,
- 4) analizu trećeg lica,
- 5) način izbora trećeg lica,
- 6) proces sklapanja ugovora sa trećim licima (pregovaranje, definisanje sadržaja ugovora, odobravanje i sklapanje ugovora),
- 7) upravljanje ugovornim odnosima sa trećim licima,
- 8) nadziranje obavljanja poslova koje su predmet ugovora,
- 9) praćenje i izvještavanje uprave društva za upravljanje o izloženosti rizicima povezanim sa prenošenjem poslova.

### ***Upravljanje rizicima povezanim sa prenošenjem poslova***

#### **Član 6**

(1) Društvo je dužno da uspostavi odgovarajući sistem upravljanja rizicima povezanih sa prenošenjem poslova.

(2) Opšta pravila za primjenu i uspostavljane sistema upravljanja rizicima u smislu Zakona i propisa donijetih na osnovu Zakona moraju da se primijene i na upravljanje rizicima koji su povezani sa prenošenjem poslova.

(3) Poslovi koji su predmet prenošenja moraju na odgovarajući način biti obuhvaćeni mehanizmima unutrašnjih kontrola Društva.

(4) Društvo je dužno za svaki pojedini prenešeni posao da definiše uloge i odgovornosti organizacionih jedinica ili lica zaduženih za nadzor i upravljanje prenešenim poslom kao i izlaznu strategiju Društva u slučaju prijevremenog prestanka ugovornog odnosa i/ili nemogućnosti ispunjenja ugovornih obveza.

### ***Analiza rizika i procjena uticaja izdvajanja poslovnih procesa na Društvo***

#### **Član 7**

(1) Društvo je dužno prije donošenja odluke o prenošenju poslova da analizira rizike i procijeni uticaj prenošenja, između ostalog i na:

- 1) ispunjenje uslova iz člana 67 tačka 1) i 6) Zakona,
- 2) finansijske rezultate i kontinuitet poslovanja Društva,
- 3) troškove i solventnost Društva,
- 4) rizike poslovanja i upravljanje rizicima Društva,
- 5) kvalitet obavljanja poslova Društva,
- 6) stepen poteškoća i vremena potrebnog za izbor alternativnog trećeg lica ili vraćanje obavljanja tih poslova u Društvo, ako je potrebno.

(2) Društvo je dužno, osim analize iz stava 1 ovog člana, da izradi i analizu pružaoca usluga koja najmanje obuhvata analizu uslova iz člana 67 stav 1 tač. 2, 3, 4 i 7 Zakona.

(3) Kada Društvo sklapa ugovor o prenošenju poslova sa trećim licem koja nije subjekt nadzora ovlašćenog nadzornog organa države članice ili je riječ o trećem licu iz države sa čijim nadzornim organom Komisija nema sklopljen ugovor o međusobnoj saradnji, tada je Društvo dužno, prije donošenja odluke o prenošenju poslova, da utvrdi omogućavaju li propisi države, odnosno država, u kojima treće lice posluje Komisiji da, u svrhu postizanja ciljeva nadzora, obavi nadzor dijela poslovanja trećeg lica koji ima veze ili se može dovesti u vezu sa prenešenim poslovima, kao i nadzor obavljanja aktivnosti koje će biti predmet ugovora zaključenog sa Društvom.

***Ograničenje delegiranja poslova***  
(“Poštanski sandučić” i sukob interesa)  
Član 8

Društvo se uvijek smatra “poštanskim sandučićem” iz člana 67 stav 1 tačka 6 Zakona u sljedećim situacijama:

- 1) Društvo nije u mogućnosti efikasno da kontroliše i nadzire obavljanje poslova koje prenosi, kao i rizike povezane sa takvim poslovima, ili
- 2) Društvo nije u mogućnosti da donosi odluke u ključnim oblastima svoje djelatnosti, posebno u sprovođenju investicione politike i investicionih strategija, ili
- 3) Društvo je prenijelo obavljanje poslova upravljanja imovinom i upravljanja rizicima na treće lice do te mjere da prenešeni poslovi po svom obimu značajno premašuju poslove koje obavlja samo Društvo.

Član 9

(1) Prilikom prenošenja poslova na treće lice Društvo je dužno da izbjegava sukobe interesa, a kada to nije moguće, da obezbijedi postupanje u najboljem interesu UCITS fonda i njegovih investitora.

(2) Prilikom procjene sukoba interesa iz stava 1 ovog člana naročito se uzimaju u obzir sljedeći kriterijumi:

- 1) kada su Društvo i treće lice na koje se prenosi posao članovi iste grupe ili su na drugi način povezani, mjera do koje treće lice na koje se prenosi posao ima kontrolu nad Društvom odnosno mogućnost uticaja na donošenje njegovih odluka,
- 2) kada su treće lice na koje se prenosi posao i vlasnik udjela UCITS fonda dio iste grupe ili su na drugi način povezani, mjera do koje vlasnik udjela UCITS fonda ima kontrolu nad trećim licem na koje se prenosi posao odnosno mogućnost uticaja na donošenje njenih odluka,
- 3) vjerovatnoća da će treće lice na koje se prenose poslovi ostvariti finansijsku korist ili izbjeći snošenje gubitka na teret UCITS fonda odnosno njegovih investitora,
- 4) vjerovatnoća da će treće lice na koje se prenose poslovi imati finansijski ili neki drugi podsticaj i staviti interese drugih klijenata ispred interesa UCITS fonda odnosno investitora UCITS fonda,
- 5) vjerovatnoća da će treće lice na koje se prenose poslovi od lica koje nisu Društvo primati bilo kakve dodatne podsticaje ili koristi za obavljanje prenešenih poslova, osim naknade koju prima od društva za upravljanje.

(3) Društvo je dužno da obezbijedi da treće lice na koje je prenešen posao propiše i primjenjuje prikladne procedure kako bi prepoznalo, upravljalo, pratilo i spriječilo mogući sukob interesa između

trećeg lica i Društva i/ili UCITS fonda odnosno investitora UCITS fonda.

(4) O sukobima interesa koje nije moguće spriječiti, treće lice je dužno da obavijesti Društvo koje je dužno da ih objavi investitorima UCITS fonda.

### ***Izvjestaj o nadzoru nad trećim licima***

#### **Član 10**

(1) Vodeći računa o najboljem interesu investitora UCITS fonda, Društvo je dužno da obezbijedi kontinuirani nadzor nad obavljanjem prenešenih poslova, uključujući i poslove iz člana 69 Zakona.

(2) U cilju ispunjavanja obaveze iz stava 1 ovog člana, Društvo će najmanje jednom godišnje da radi izvještaj o nadzoru nad trećim licima na koja su prenešeni poslovi Društva, te ga na zahtjev dostaviti Komisiji.

(3) Izvještaj iz stava 2 ovog člana mora da sadrži procjenu efikasnosti obavljanja prenešenih poslova te ocjenu usklađenosti trećih lica sa čl. 67 i 69 Zakona.

### ***Dalje prenošenje poslova***

#### **Član 11**

(1) Saglasnost trećem licu za dalje prenošenje poslova, na osnovu člana 69 tačka 1 Zakona, Društvo daje u pisanom obliku.

(2) Obavještenje Komisiji o daljem prenošenju poslova, na osnovu člana 69 tačka 2 Zakona, sadrži najmanje:

- 1) ime odnosno naziva firme i sjedište trećeg lica na koju je prenešeni posao prenešen,
- 2) naziv organa nadležnog za nadzor lica na koju je prenešeni posao prenešen,
- 3) tačan opis poslova koji se prenose i u odnosu na koje UCITS fondove,
- 4) prenošenje saglasnosti iz člana 69 tačka 1 Zakona,
- 5) datum kada će podprenošenje stupiti na snagu.

### **ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 12**

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01/7-115/3-26

Podgorica, 4. 3. 2026. godine

Predsjednik Komisije,  
**Željko Drinčić, s.r.**

## 605.

Na osnovu člana 159 stav 6, člana 163 stav 3, člana 166 stav 7 i člana 167 stav 3 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 i 14/26) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

### **PRAVILA** **O DODATNOM SADRŽAJU, NAČINU OBJAVLJIVANJA I POSTUPKU PROMJENE** **PROSPEKTA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM**

#### I OPŠTE ODREDBE

##### Član 1

Ovim se pravilima uređuje dodatni sadržaj prospekta otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (u daljem tekstu: prospekt), bliži uslovi i način objavljivanja prospekta, promjeni prospekta i postupak odobrenja prospekta od strane Komisije.

##### Član 2

Prospekt je osnovni dokument otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) koji potencijalnim investitorima pruža potpune i jasne informacije za donošenje odluke o ulaganju i rizicima u vezi sa ulaganjem.

Informacije navedene u prospektu moraju biti istinite, tačne, potpune i dosljedne.

Sve odredbe u prospektu moraju biti napisane jasnim, jednostavnim i lako razumljivim jezikom.

Prospekt mora biti sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a ako je sačinjen i na stranom jeziku - mora biti istovjetan sa tekstom na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

##### Član 3

Prospekt ne smije sadržati nepotpune i netačne informacije o društvu za upravljanje i UCITS fondu, hartijama od vrijednosti koje se nude za kupovinu i prodaju i uslovima prodaje i kupovine, procjene i garancije povećanja vrijednosti investicionog fonda i prinosa od ulaganja, javne garancije na dobit po osnovu ulaganja UCITS fonda ili informacije na osnovu poređenja sa drugim UCITS fondovima i podatke o nedostacima u radu drugih društava za upravljanje.

Ako prospekt sadrži statističke podatke, podatke do kojih se dolazi istraživanjem ili podatke iz dokumentacije, mora se jasno navesti njihov izvor, kao i periodi na koje se odnose.

Podaci iz stava 2 ovog člana mogu se koristiti samo ako se objektivno mogu provjeriti i ako su relevantni.

U prospektu se ne smiju iznositi podaci o prinosima drugog UCITS fonda, odnosno vršiti njihova poređenja.

#### II PROSPEKT UCITS FONDA

##### Član 4

Prospekt UCITS fonda mora sadržati sve informacije koje su investitoru potrebne za donošenje informisane odluke o ulaganju koje mu je ponuđeno, a posebno o rizicima povezanim sa takvim ulaganjem, koje su propisane sa odredbom člana 157 stav 3 Zakona, uključujući i datum izdavanja

prospekta.

Prospekt novoosnovanog UCITS fonda pored podataka iz stava 1 ovog člana mora da sadrži i podatak o najnižem iznosu novčanih sredstava koja će se prikupiti prilikom osnivanja UCITS fonda kao i radnje koje će se preduzeti ako se ne prikupi najniži utvrđeni iznos.

### III DODATNI SADRŽAJ PROSPEKTA

#### Član 5

Društvo za upravljanje dužno je da u slučajevima iz člana 159 stav 2,3 i 4 Zakona u posebno naznačenom dijelu prospekta na jasan, razumljiv i uočljiv način navede izjavu kojom se investitor upozorava na investicionu politiku i karakteristiku UCITS fonda u odnosu na strategiju ulaganja i istakne da se radi o dodatnom sadržaju prospekta.

### IV PROMJENE PROSPEKTA

#### **Bitne promjene prospekta**

##### Član 6

Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti za bitne promjene prospekta UCITS fonda iz člana 165 stav 1 Zakona, društvo za upravljanje je dužno Komisiji da priloži i odluku uprave društva o usvajanju promjena prospekta, u kojoj će se naznačiti u kojim dijelovima se prospekt mijenja i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima ostaje isti.

Društvo za upravljanje je dužno u obavještenju o bitnim promjenama prospekta, koje se objavljuje na internet stranici društva u skladu sa članom 166 stav 2 Zakona, kao i u obavještenju koja se dostavlja investitorima u skladu sa članom 166 stav 3 Zakona, navesti koje su bitne promjene prospekta, dan kada bitne promjene Prospekta stupaju na snagu u skladu sa članom 166 stav 6 Zakona, te upozoriti na pravo investitora iz člana 166 stav 4 Zakona.

Društvo za upravljanje dužno je da obavještenje o bitnim promjenama prospekta iz člana 166 stav 3 Zakona dostavi investitorima putem pošte ili na drugom odgovarajućem trajnom mediju ili objavom u najmanje dva štampana medija koji se distribuiraju na teritoriji Crne Gori, kao i na njihovim portalima.

#### **Manje bitne promjene prospekta**

##### Član 7

Društvo za upravljanje će uz ažurirani prospekt objavljen u skladu sa članom 167 stav 1 Zakona ujedno objaviti i obavještenje da je prospekt ažuriran i u čemu se sastoji manje bitne promjene prospekta.

Društvo za upravljanje dužno je da ažurirani prospekt i propratno obavještenje u kojem se navodi koji su podaci u smislu manje bitnih promjena ažurirani, dostavi Komisiji u roku koji je definisan članom 167 stav 2 Zakona.

### V ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 8

Osim dokumentacije iz ovih Pravila, Komisija u toku postupka obrade zahtjeva može zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju saglasnosti.

Član 9

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/7-110/5-26

Podgorica, 5. 3. 2026. godine

Predsjednik Komisije,  
**Željko Drinčić**, s.r.

**606.**

Na osnovu člana 102 stav 7 i člana 208 stav 4 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 i 14/26) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

## **PRAVILA O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM**

### Član 1

Ovim Pravilima propisuju se kriterijumi dozvoljenog ulaganja imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) i kriterijumi ograničenja ulaganja.

### Član 2

(1) Dozvoljena ulaganja imovine UCITS fonda u prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca realizuju se shodno članu 208 Zakona za hartije od vrijednosti uključene u trgovanje na regulisanom tržištu u Crnoj Gori, državama članicama Evropske Unije, OECD-a i trećim državama.  
(2) Društvo za upravljanje dužno je, prilikom upravljanja imovinom UCITS fonda, da se pridržava svih odredbi prospekta predmetnog UCITS fonda koje se odnose na vrste imovine u koje je dozvoljeno ulagati, korištenje tehnika i instrumenata za efikasno upravljanje imovinom UCITS fonda i na ograničenja ulaganja UCITS fonda.

### Član 3

Ovim Pravilima pojašnjavaju se sljedeći pojmovi:

1. prenosive hartije od vrijednosti,
2. instrumenti tržišta novca,
3. finansijski derivati kao likvidna finansijska imovina,
4. finansijski indeksi,
5. prenosive hartije od vrijednosti i instrumenti tržišta novca sa ugrađenim derivatima,
6. tehnike i instrumenti za efikasno upravljanje portfeljem fonda,
7. fondovi koji repliciraju indeks.

### **Prenosive hartije od vrijednosti**

#### Član 4

(1) UCITS fondu dozvoljeno je da ulaže samo u one prenosive hartije od vrijednosti koje zadovoljavaju sljedeće uslove:

1. potencijalni gubitak koji UCITS fond može da pretrpi u odnosu na držanje tih hartija od vrijednosti je ograničen na iznos koji je za njih plaćen,
2. njihova likvidnost ne ugrožava sposobnost ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uslova i rokova isplate pri otkupu udjela,
3. moguće ih je pouzdano vrednovati na osnovu tačnih, pouzdanih i redovnih tržišnih cijena ili vrijednosti koje su dobijene metodologijom ili sistemom vrednovanja nezavisnim od emitenta, a na osnovu informacija dobijenih od strane emitenta hartije od vrijednosti ili od kompetentnog investicionog istraživanja ili analize, u skladu sa propisima kojima se uređuje utvrđivanje neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu,
4. za njih su dostupne odgovarajuće informacije i to:
  - a) za hartije od vrijednosti iz člana 208 stav 1 tač. 1 i 2 Zakona u obliku redovnih, tačnih i cjelovitih informacija tržištu o hartiji od vrijednosti ili, kada je to primjenjivo, komponentama hartije od vrijednosti,

b) za hartije od vrijednosti iz člana 208 stava 2 Zakona u obliku redovnih i tačnih informacija društvu za upravljanje o hartiji od vrijednosti ili, kada je to primjenjivo, komponentama hartije od vrijednosti,

5. prenosive su,
6. njihovo sticanje je u skladu sa strategijom ulaganja i investicionom politikom UCITS fonda,
7. njihovi rizici su na odgovarajući način obuhvaćeni sistemom upravljanja rizicima UCITS fonda.

(2) Prilikom ulaganja imovine UCITS fonda u prenosive hartije od vrijednosti društvo za upravljanje dužno je da vodi računa o likvidnosti konkretnih prenosivih hartija od vrijednosti u koje ulaže te njihovom graničnom uticaju na ukupnu likvidnost portfelja UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje dužno je kontinuirano da vodi računa o likvidnosti portfelja UCITS fonda na način da periodično procjenjuje nalazi li se u portfelju UCITS fonda dovoljno likvidne imovine, a sve u smislu mogućnosti ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uslova i rokova isplate pri otkupu udjela.

(3) Za hartije od vrijednosti iz člana 208 stav 1 tačka 1 Zakona kojima se trguje na uređenim tržištima pretpostavlja se da su prenosive i da ne ugrožavaju sposobnost UCITS fonda da ispunjava Zakonom i/ili prospektom propisane uslove i rokove isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, osim ako su društvu za upravljanje dostupne informacije o elementima iz stava 5 ovog člana koje upućuju na drugačiji zaključak.

(4) Kada su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju da bi prenosive hartije od vrijednosti iz člana 208 stav 1 tačka 1 Zakona, kojima se trguje na uređenim tržištima mogli da ugroze sposobnost UCITS fonda da ispunjava Zakonom i/ili prospektom propisane uslove i rokove isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je da procijeni njihov rizik likvidnosti.

(5) Prilikom procjene rizika likvidnosti prenosivih hartija od vrijednosti društvo za upravljanje mora uzeti u obzir najmanje sljedeće elemente:

1. količinu i vrijednost trgovanja prenosivom hartijom od vrijednosti,
2. obim emisije prenosive hartije od vrijednosti,
3. udio u ukupnom obimu emisije prenosive hartije od vrijednosti koju društvo za upravljanje za račun UCITS fonda namjerava da stekne,
4. kada je to primjenjivo, nezavisnu analizu ponuda za kupovinu i prodaju kroz određeni vremenski period sa ciljem određivanja likvidnosti i utrživosti prenosive hartije od vrijednosti,
5. gde je primenljivo, analiza kvaliteta i broja kreatora tržišta za predmetnu prenosivu hartiju od vrednosti sa ciljem procjene kvaliteta trgovanja na sekundarnom tržištu
6. strukturu vlasnika udjela u UCITS fondu i udio najvećih vlasnika udjela u UCITS fondu,
7. svrhu ulaganja vlasnika udjela u UCITS fondu,
8. informacije o toku novca UCITS fonda,
9. mogućnost ograničavanja otkupa udjela u UCITS fondu.

(6) Ako društvo za upravljanje, na osnovu elemenata iz stava 5 ovog člana, procijeni da hartija od vrijednosti nije dovoljno likvidan da bi zadovoljio Zakonom i/ili prospektom propisane uslove i rokove isplate pri otkupu udjela, UCITS fondu dozvoljeno je da uloži u takvu hartiju od vrijednosti ili da ga zadrži u portfelju samo u slučaju kada društvo za upravljanje dokumentovano procijeni da se portfelj UCITS fonda sastoji od dovoljno drugih likvidnih finansijskih instrumenata koji omogućavaju ispunjavanje navedenih obaveza.

(7) U smislu Zakona, prenosivim hartijama od vrijednosti u koje je dozvoljeno ulagati imovinu UCITS fonda smatraju se i:

1. udjeli i akcije zatvorenih alternativnih investicionih fondova (AIF-ova) koje ispunjavaju sljedeće uslove:
  - a) ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana,

- b) na njih se primjenjuju mehanizmi korporativnog upravljanja koji se primjenjuju na ostale emitente hartija od vrijednosti koji minimalno podrazumijevaju pravo glasa investitora zatvorenog AIF-a u procesu donošenja odluka i mogućnost uticaja na strategiju ulaganja i investicionu politiku zatvorenog AIF-a,
  - c) kada poslove upravljanja imovinom u ime zatvorenog AIF-a obavlja društvo za upravljanje, ono mora biti regulisano nacionalnim zakonodavstvom u cilju zaštite investitora koja minimalno podrazumijeva odvojenost imovine fonda od imovine društva za upravljanje te odvojenost imovine zatvorenog AIF-a iz stečajne odnosno likvidacione mase depozitara i društva za upravljanje,
2. strukturirani finansijski instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće uslove:
- a) ispunjavaju uslove iz stava 1 ovog člana,
  - b) obezbjeđeni su drugom imovinom ili su povezani sa učinkom druge imovine koja može biti drugačija od imovine navedene u članu 208 stav 1 Zakona.
- (8) Ako finansijski instrument iz stava 7 tačka 2 ovog člana sadrži ugrađeni derivat na način naveden u članu 12 ovih pravila, na taj derivat primenjuju se uslovi i ograničenja propisani Zakonom za finansijske derivate.
- (9) Ulaganje imovine UCITS fonda u prenosive hartije od vrijednosti iz člana 208 stav 2 Zakona dozvoljeno je isključivo ako je predviđeno prospektom UCITS fonda.
- (10) Potvrđama koje predstavljaju plemenite metale iz člana 208 stava 2 tačka 2 Zakona smatraju se potvrde koje mogu da rezultiraju stvarnom isporukom plemenitih metala UCITS fondu.
- (11) Finansijski instrumenti vezani uz kretanje cijene plemenitih metala, a koji se namiruju u novcu i ne mogu da rezultiraju stvarnom isporukom plemenitih metala UCITS fondu, ne smatraju se potvrđama koje predstavljaju plemenite metale iz člana 208 stava 2 tačka 2 Zakona.

### **Instrumenti tržišta novca**

#### **Član 5**

- (1) Instrumenti tržišta novca kojima se trguje na tržištu novca su oni finansijski instrumenti koji ispunjavaju jedan od sljedećih kriterijuma:
- 1. imaju dospijeće ili preostalo dospijeće od 397 dana ili manje,
  - 2. imaju preostalo dospijeće kraće od dvije godine, a njihova kamatna stopa je varijabilna i najmanje svakih 397 dana podliježe redovnom usklađivanju prinosa zavisno od promjena tržišne kamatne stope ili indeksa ili
  - 3. imaju preostalo dospijeće kraće od dvije godine, a njihov profil rizičnosti, uključujući kreditni i kamatni rizik, odgovara profilu rizičnosti finansijskog instrumenta iz tačaka 1 ili 2 ovog stava.
- (2) Pozajmica na tržištu novca ne smatra se instrumentom tržišta novca u smislu Zakona i ovih pravila.
- (3) Zakonom zabranjenim primanjem ili davanjem zajmova ili sklapanjem drugih pravnih poslova, koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu iz člana 102 stav 1 tačka 1 Zakona, smatraju se i pozajmice na tržištu novca.

### **Likvidni instrumenti tržišta novca čija se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi**

#### **Član 6**

- (1) Instrumenti tržišta novca koji su likvidni i čija se vrijednost može u svakom trenutku precizno utvrditi su oni finansijski instrumenti:

1. koji mogu da se prodaju uz ograničeni trošak u odgovarajućem kratkom vremenskom roku radi ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uslova i rokova isplate pri otkupu udjela na zahtjev vlasnika udjela i
  2. za koje su dostupni precizni i pouzdani sistemi vrednovanja koji ispunjavaju sljedeće uslove:
    - a. omogućavaju da se izračuna vrijednost neto imovine fonda koja je u skladu sa vrijednošću po kojoj bi instrument koji se drži u portfelju mogao biti predmet transakcije po tržišnim uslovima sklopljene između upućenih dobrovoljnih strana,
    - b. zasnivaju se na tržišnim podacima ili na modelima vrednovanja, uključujući metode koje se temelje na amortizaciji troškova.
- (2) Prilikom ulaganja imovine UCITS fonda u instrumente tržišta novca društvo za upravljanje dužno je da vodi računa o likvidnosti konkretnih instrumenata tržišta novca u koje ulaže te njihovom graničnom uticaju na ukupnu likvidnost portfelja UCITS fonda.
- (3) Isto tako, društvo za upravljanje dužno je kontinuirano da vodi računa o likvidnosti portfelja UCITS fonda na način da periodično procjenjuje nalazi li se u portfelju UCITS fonda dovoljno likvidne imovine, a sve u smislu mogućnosti ispunjavanja Zakonom i/ili prospektom propisanih uslova i rokova isplate pri otkupu udjela.
- (4) Za instrumente tržišta novca iz člana 208 stav 1 tačka 1 Zakona kojima se trguje na uređenim tržištima se pretpostavlja da su likvidni i da im se u svakom trenutku vrijednost može precizno utvrditi, osim ako su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju na drugačiji zaključak.
- (5) Kada su društvu za upravljanje dostupne informacije koje ukazuju da bi instrumenti tržišta novca iz stava 4 ovog člana mogli da ugroze sposobnost UCITS fonda da ispunjava Zakonom i/ili prospektom propisane uslove i rokove isplate pri otkupu udjela UCITS fonda, društvo za upravljanje dužno je da procijeni njihov rizik likvidnosti.
- (6) Prilikom procjene likvidnosti instrumenata tržišta novca društvo za upravljanje treba kumulativno da uzme u obzir sljedeće elemente:
- 1) na nivou instrumenta tržišta novca:
    - a) učestalost izvršavanja transakcija i kotiranja cijena ponude i potražnje za predmetni instrument,
    - b) broj učesnika koji su spremni da kupe i prodaju instrument, spremnost učesnika da održavaju tržište za taj instrument, prirodu tržišnih transakcija (vrijeme potrebno za prodaju instrumenta, metode prikupljanja ponuda i mehanike prenosa),
    - c) obim emisije,
    - d) mogućnost prodaje instrumenta tržišta novca u kratkom roku po ograničenom trošku, u smislu niskih naknada i cijena ponude i potražnje i s vrlo kratkim rokom odlaganja saldiranja.
  - 2) na nivou UCITS fonda:
    - a) strukturu vlasnika udjela u UCITS fondu i udio najvećih vlasnika udjela u UCITS fondu,
    - b) svrhu ulaganja vlasnika udjela u UCITS fondu,
    - c) informacije o toku novca UCITS fonda,
    - d) mogućnost ograničavanja otkupa udjela u UCITS fondu.
- (7) Ukoliko neki od elemenata iz stava 6 ovog člana nisu ispunjeni, ne znači nužno da je instrument tržišta novca nedovoljno likvidan.
- (8) Navedeni elementi moraju da obezbijede da društvo za upravljanje adekvatno planira strukturu imovine UCITS fonda i predviđa novčane tokove, kako bi moglo da uskladi očekivane novčane tokove sa prodajom odgovarajućih likvidnih instrumenata u portfelju i da zadovolji zahtjeve vlasnika udjela u UCITS fondu.

**Instrumenti tržišta novca čije je izdavanje ili emitent regulisani u svrhu zaštite investitora**

## Član 7

(1) Instrumenti tržišta novca iz člana 208 stav 1 tačka 6 Zakona su oni finansijski instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

1. ispunjavaju minimalno jedan od kriterijuma navedenih u članu 5 stav 2 ovih pravila i sve kriterijume navedene u članu 6 stav 1 ovih pravila,
2. za njih su dostupne odgovarajuće informacije uključujući i one koje omogućavaju odgovarajuću procjenu kreditnog rizika koji je povezan sa ulaganjem u takav instrument, uzimajući u obzir st. 3, 4 i 5 ovog člana,
3. slobodno su prenosivi.

(2) Prilikom procjene likvidnosti instrumenata tržišta novca iz stava 1 ovog člana društvo za upravljanje treba uzeti u obzir elemente iz člana 6 stav 6 ovih pravila.

(3) Za instrumente tržišta novca iz člana 208 stav 1 tačka 6 podtačaka b) i d) Zakona ili za instrumente tržišta novca izdate od lokalne samouprave Crne Gore ili države članice Evropske unije ili javne međunarodne organizacije za koje ne garantuje država članica Evropske unije, ili za instrumente tržišta novca izdate od federalne jedinice u slučaju federalne države koja je država članica Evropske unije, odgovarajuća informacija iz stava 1 tačka 2 ovog člana mora da sadrži:

1. informacije o izdavanju ili programu izdavanja, te o pravnom i finansijskom položaju emitenta prije izdavanja instrumenta tržišta novca,
2. ažurirane informacije iz tačke 1 ovog stava na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja,
3. informacije iz tačke 1 ovog stava potvrđene od kvalifikovane treće strane, koja je nezavisna i bez uticaja emitenta,
4. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdavanju ili programu izdavanja.

(4) Za instrumente tržišta novca iz člana 208 stav 1 tačka 6 podtačka c) Zakona, odgovarajuća informacija iz stava 1 tačka 2 ovog člana mora da sadrži:

1. informacije o izdavanju ili programu izdavanja ili o pravnom i finansijskom položaju izdavaoca prije izdavanja instrumenta tržišta novca,
2. ažurirane informacije iz tačke 1 ovog stava na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja,
3. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdavanju ili programu izdavanja, ili druge podatke koji omogućavaju procjenu kreditnog rizika koji je povezan sa ulaganjem u takav instrument.

(5) Za sve instrumente tržišta novca iz člana 208 stav 1 tačka 6 podtačka a) Zakona, osim onih iz stava 3 ovog člana i onih koje je izdala Evropska centralna banka, centralna banka Crne Gore ili centralna banka države članice Evropske unije, odgovarajuća informacija iz stava 1 tačka 2 ovog člana mora da sadrži informacije o izdavanju ili programu izdavanja ili informacije o pravnom i finansijskom položaju emitenta prije izdavanja instrumenta tržišta novca.

(6) U slučaju dužničkih hartija od vrijednosti i instrumenata tržišta novca izdatih u tranšama u okviru programa izdavanja, za obračun ograničenja ulaganja iz člana 214 stav 1 tačka 3) i 5) Zakona koriste se nedospjeli finansijski instrumenti u opticaju.

## **Institucije koje po mišljenju Komisije podliježu nadzoru**

### **Član 8**

Institucije iz člana 208 stav 1 tačka 6 Zakona čiji nadzor kojem podliježu Komisija smatra odgovarajućim u odnosu na Zakon, smatraju se emitentom koji posluje u skladu sa načelima opreznosti ako ispunjava jedan od sljedećih kriterijuma:

1. lociran je u Evropskoj ekonomskoj zoni;
2. lociran je u zemljama OECD-a koje pripadaju grupi G-10;
3. ima investicioni rejting;
4. na osnovu dubinske analize emitenta može da se dokaže da su pravila opreznosti koja se primjenjuju na emitenta barem jednako striktna kao i ona propisana Zakonom.

## **Posebni subjekti za sekjuritizaciju koji koriste kreditne linije kreditnih institucija**

### **Član 9**

(1) Posebni subjekti za sekjuritizaciju iz člana 208 stava 1 tačka 6 podtačka d) Zakona su svi subjekti osnovani sa ciljem obavljanja poslova sekjuritizacije koji su definisani zakonom kojim se uređuju poslovi sekjuritizacije.

(2) Kreditna linija kreditne institucije iz člana 208 stav 1 tačka 6 podtačka d) Zakona odnosi se na bankarsku uslugu za koju garantuje finansijska institucija koja sama ispunjava uslove iz člana 208 stav 1 tačke 6 podtočka c) Zakona.

## **Finansijski derivati kao likvidna finansijska imovina**

### **Član 10**

(1) Finansijski derivati su likvidna finansijska imovina ako zadovoljavaju sljedeće kriterijume:

- 1) osnovnu varijablu finansijskog derivata čini jedna ili više od sljedećih stavki:
  - a) imovina koja je navedena u članu 208 stav 1 tačke 1 do 5 Zakona, uključujući finansijske instrumente koji imaju jednu ili nekoliko karakteristika te imovine,
  - b) kamatne stope,
  - c) devizni kursevi ili valute,
  - d) finansijski indeksi;
- 2) u slučaju finansijskih derivata kojima se trguje na drugim organizovanim tržištima (OTC), moraju da ispunjavaju uslove iz člana 208 stava 1 tačka 5 podtačke b) i c) Zakona.

(2) Finansijski derivati iz člana 208 stav 1 tačka 5 Zakona uključuju instrumente koji moraju da zadovolje sljedeće kriterijume:

- 1) omogućavaju transfer kreditnog rizika povezanog sa imovinom iz stava 1 tačka 1 ovog člana, nezavisno od drugih rizika povezanih sa tom imovinom;
- 2) ne rezultiraju isporukom ili transferom neke druge imovine, uključujući gotovinu, osim one navedene u članu 208 stav 1 Zakona;
- 3) u skladu su sa kriterijumima za OTC derivate koji su definisani u članu 208 stav 1 tačka 5 podtačke b) i c) Zakona i stavovima 3 i 4 ovog člana;
- 4) rizici su obuhvaćeni sistemom upravljanja rizicima UCITS fonda,
- 5) u slučajevima gdje postoji rizik koji proizlazi iz mimoilaženja u dostupnim informacijama između fonda i druge ugovorne strane kod ugovaranja kreditnog derivata koji je rezultat pristupa druge ugovorne strane nejavnim informacijama o emitenta imovine na kojoj se temelji kreditni derivat, takvi rizici moraju biti obuhvaćeni mehanizmima unutrašnje kontrole društva za upravljanje

(3) Fer vrijednost iz člana 208 stav 1 tačka 5 podtačka c) Zakona je iznos za koji imovina može da se proda, odnosno iznos za koji obaveza može da se podmiri u transakciji po tržišnim uslovima između upućenih dobrovoljnih strana.

(4) Pouzdano i provjerljivo vrednovanje iz člana 208 stav 1 tačka 5 podtačka c) Zakona odnosi se na fer vrijednost iz stava 3 ovog člana koje se ne temelji samo na tržišnoj cijeni, nego i zadovoljava sljedeće kriterijume:

- 1) osnova za vrednovanje je pouzdana, ažurirana tržišna vrijednost instrumenta ili, ako ta vrijednost nije dostupna, model za određivanje cijene u kojem se koristi odgovarajuća i priznata metodologija;
- 2) potvrdu vrednovanja sprovodi:
  - a) treća strana nezavisna od druge ugovorne strane u trgovini OTC derivatom, uz prikladnu učestalost i na način koji omogućava društvu za upravljanje da provjeri taj postupak,
  - b) odjeljenje unutar društva za upravljanje koje je nezavisno od odjeljenja koje je zaduženo za upravljanje imovinom i koje je adekvatno opremljeno za tu svrhu.

(5) Imovina fonda iz člana 208 stav 1 tačka 5 Zakona smatra se likvidnom finansijskom imovinom, a ne uključuje derivate na robu.

### **Finansijski indeksi**

#### **Član 11**

(1) Finansijski indeksi iz člana 208 stav 1 tačka 5 Zakona moraju da zadovolje sljedeće kriterijume:

1. dovoljno su diversifikovani tako da zadovoljavaju sljedeće kriterijume:
  - c) indeks je sastavljen na način da kretanje cijena ili trgovinske aktivnosti jedne komponente prekomjerno ne utiče na djelovanje čitavog indeksa,
  - d) kada se indeks sastoji od imovine iz člana 208 stav 1 tačke 1 do 5 Zakona mora biti diversifikovan na način iz člana 211 Zakona na način da komponente indeksa ne smiju da imaju pojedinačni udio važnosti u indeksu veći od 20%. Izuzetno, samo jedna komponenta indeksa može da ima udio važnosti u indeksu veći od 20%, a najviše do 35%, a slučaju da indeks ne ispunjava navedeni zahtjev, društvo za upravljanje dužno je osnovnu imovinu indeksa posredno da uključi u obračun ograničenja UCITS fonda,
  - e) kada se indeks sastoji od imovine koja nije navedena u članu 208 stav 1 tačke 1 do 5 Zakona, mora biti diversifikovan na način iz člana 211 Zakona, odnosno na način da komponente indeksa ne smiju da imaju pojedinačni udio važnosti u indeksu veći od 20%, izuzetno, samo jedna komponenta indeksa može da ima udio važnosti u indeksu veći od 20%, a najviše do 35% ;
2. predstavljaju referentnu vrijednost (benchmark) za tržište na koje se odnose tako da sljedeći kriterijumi budu zadovoljeni:
  - f) indeks mjeri djelovanje reprezentativne grupe osnovnih varijabli na relevantan i prikladan način,
  - g) indeks se na osnovu javno dostupnih kriterijuma redovno revidira i rebalansira kako bi se osiguralo da kontinuirano odražava tržište na koje se odnosi,
  - h) osnovne varijable su dovoljno likvidne, što omogućava korisnicima da repliciraju indeks ukoliko je to potrebno;
3. objavljuju se na odgovarajući način tako da zadovoljavaju sljedeće kriterijume:
  - i) njihov postupak objavljivanja bazira se na opreznim procedurama za prikupljanje cijena i računanje i objavljivanje vrijednosti indeksa, uključujući procedure za određivanje cijena komponenti kada tržišne cijene nijesu dostupne;
  - j) bitne informacije o pitanjima kao što su način izračunavanja indeksa, metodologija za rebalans, izmjene indeksa ili bilo koje operativne poteškoće u pružanju tačnih informacija, pružaju se na široko dostupan i ažuran način.

(2) Finansijski derivati čija osnovna imovina iz člana 208 stav 1 tačke 1 do 5 Zakona ne ispunjava kriterijume iz stava 1 ovog člana, a kada su u skladu sa kriterijumima iz člana 10 stav 1 ovih Pravila,

tretiraju se kao finansijski derivati koji se odnose na kombinaciju imovine iz člana 10 stav 1 tačka 1 alineje 1 do 3 ovih Pravila.

### **Prenosive hartije od vrijednosti i instrumenti tržišta novca sa ugrađenim derivatima**

#### **Član 12**

(1) Prenosive hartije od vrijednosti sa ugrađenim derivatima su finansijski instrumenti koji zadovoljavaju kriterijume iz člana 10 stav 1 ovih Pravila i sadrže komponentu koja zadovoljava sljedeće kriterijume:

1. osnova te komponente, neki ili svi novčani tokovi koji proizilaze iz prenosivih hartija od vrijednosti kao osnovnog ugovora, može da bude modifikovana prema specifičnoj kamatnoj stopi, cijeni finansijskog instrumenta, valutnom kursu, cjenovnom indeksu ili indeksu stopa, kreditnom rejtingu ili kreditnom indeksu, ili nekoj drugoj varijabli, i uslijed toga da varira na način koji je sličan kao kada je riječ o samom derivatu;
2. ekonomske karakteristike i rizici te komponente nijesu blisko povezani sa ekonomskim karakteristikama i rizicima hartije od vrijednosti kao osnovnog ugovora;
3. ima značajan učinak na profil rizičnosti i određivanje cijene prenosive hartije od vrijednosti.

(2) Instrumenti tržišta novca koji ispunjavaju jedan od kriterijuma iz člana 5 stav 2 ovih Pravila i sve kriterijume člana 6 st. 1 i 2 ovih Pravila i koji sadrže komponentu koja ispunjava kriterijume iz stava 1 ovog člana smatraju se kao instrumentima tržišta novca sa ugrađenim derivatima.

(3) Neće se smatrati da prenosive hartije od vrijednosti ili instrumenti tržišta novca imaju ugrađene derivate ako sadrže komponentu koja je ugovorno prenosiva, nezavisno od tih prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca, a takva komponenta smatraće se posebnim finansijskim instrumentom.

### **Fondovi koji repliciraju indeks**

#### **Član 13**

(1) Fond koji nastoji da replicira neki indeks akcija ili indeks dužničkih hartije od vrijednosti iz člana 211 stav 1 Zakona smatra se replikacijom indeksa sastavljenog od cjelokupne osnovne imovine, uključujući i korišćenje derivata ili drugih tehnika i instrumenata iz člana 14 ovih Pravila.

(2) Indeks akcija ili indeks dužničkih hartija od vrijednosti kojeg fond replicira mora da ispunjava sljedeće uslove:

1. mora da bude dodatno diversifikovan shodno članu 211 stav 1 Zakona,
2. indeks predstavlja adekvatan reper (benchmark), uz uslov da sastavljač indeksa koristi priznatu metodologiju koja ne isključuje značajne emitente na tržištu na koje se taj indeks odnosi.
3. indeks se objavljuje na adekvatan način koji zadovoljava sljedeće kriterijume:
  - a) dostupan je javnosti;
  - b) sastavljač indeksa je nezavisan od fonda koji replicira indeks što ne isključuje mogućnost da sastavljač indeksa i fond čine dio iste privredne grupacije, pod uslovom da su postavljeni djelotvorni mehanizmi sprečavanja konflikta interesa.

### **Tehnike i instrumenti za efikasno upravljanje portfeljem fonda**

#### **Član 14**

(1) Društvo za upravljanje može da koristi tehnike i instrumente vezane uz prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca ako se takve tehnike i instrumenti koriste u svrhu efikasnog upravljanja portfeljem, ako ih je društvo za upravljanje predvidjelo prospektom i/ili pravilima UCITS fonda te pod uslovima i ograničenjima navedenim u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda.

(2) Tehnike i instrumenti vezane uz prenosive hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca koji se koriste u svrhu efikasnog upravljanja portfeljem fonda uključuju:

- a) repo transakcije koje obuhvataju repo i obratni repo ugovor,
  - b) transakcije kupovine i ponovne prodaje i transakcije prodaje i ponovne kupovine i
  - c) pozajmljivanje hartija od vrijednosti drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje hartija od vrijednosti od druge ugovorne strane,
- (3) Tehnike i instrumenti iz stava 2 ovog člana moraju da zadovolje sljedeće uslove:
- 1. ekonomski su prihvatljivi na način da se realizuju na troškovno efikasan način,
  - 2. upotrebljavaju se u svrhu ostvarivanja jednog ili više sljedećih ciljeva:
    - d) smanjenja rizika,
    - e) smanjenja troškova,
    - f) stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za UCITS fond uz nivo rizika koja je u skladu sa profilom rizičnosti UCITS fonda, kao i pravilima za diverzifikaciju rizika i ograničenjima ulaganja UCITS fonda koja su definisana u članu 210 stav 1 Zakona,
  - 3. njihovi rizici na odgovarajući način su obuhvaćeni sistemom upravljanja rizicima UCITS fonda.
- (4) Kada društvo za upravljanje koristi tehnike i instrumente iz stava 2 ovog člana primljeni kolateral, uz novac, mogu da budu samo prenosive hartije od vrijednosti i instrumenti tržišta novca, koji su uključeni na jedno od tržišta iz člana 208 Zakona, i u koje je dozvoljeno ulagati imovinu UCITS fonda u skladu sa Zakonom, prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.
- (5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, primljeni kolaterali mogu da budu i prenosive hartije od vrijednosti i instrumenti tržišta novca koje je izdala ili za njih garantuje država Crna Gora, država članica Evropske unije, jedinice lokalne samouprave ili centralna banka Crne Gore, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili centralna banka države članice Evropske unije, Evropska centralna banka, Evropska unija ili Evropska investiciona banka, treća država ili, u slučaju federalne države, jedna od članica koje čine federaciju, ili javno međunarodno tijelo kome pripada jedna ili više država članica.
- (6) Korišćenje tehnika i instrumenata iz stava 2 ovog člana ne smije da bude u suprotnosti sa investicionim ciljevima i strategijom ulaganja UCITS fonda niti da umanjuju mogućnost postizanja investicionih ciljeva odnosno da rezultira promjenom profila rizičnosti UCITS fonda navedenih u prospektu UCITS fonda.
- (7) Sve tehnike i instrumenti iz stava 2 ovog člana u kojima se prenosive hartije od vrijednosti i instrumenti tržišta novca koji čine imovinu UCITS fonda daju kao kolateral mogu da čine najviše 20% neto imovine UCITS fonda, a navedene tehnike i instrumenti mogu da se koriste isključivo na osnovu pisanog ugovora ili u okviru organizovanih sistema pozajmljivanja hartija od vrednosti koji posluju u okviru.
- (8) Društvo za upravljanje dužno je da obezbijedi da se repo transakcije iz stava 2 ovog člana može opozvati ili da se raskine u svakom trenutku i prije roka dospijeca, a u slučaju opoziva ili raskida repo transakcije prije roka dospijeca, obaveze iz ugovora moraju da se izvrše u roku od najviše sedam (7) dana.
- (9) Repo transakcije čiji je rok dospijeca kraći ili jednak sedam (7) dana smatra se opozivima u svakom trenutku.
- (10) Rok dospijeca repo transakcija ne smije da bude duži od 12 mjeseci.
- (11) Između fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje nije dozvoljeno zaključivanje repo ugovora.

## **Dogovorne transakcije**

### **Član 15**

- (1) Društvu za upravljanje dozvoljeno je da sklapa dogovorne transakcije kupovine i prodaje imovine UCITS fonda van berze ili uređenog javnog tržišta (OTC transakcije) samo sa osobama koje se smatraju profesionalnim investitorima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana društvo za upravljanje može za račun UCITS fonda da sklapa OTC transakcije sa osobama koje se ne smatraju profesionalnim investitorima isključivo kada takvu transakciju nije razumno bilo moguće da se sklopi na uređenom tržištu, pri čemu je dužno internim aktima da propiše situacije, uslove i okolnosti u kojima je dozvoljeno sklapanje takvih transakcija, te da obezbjedi da se iste obavljaju po fer uslovima.
- (3) Za svaku OTC transakciju iz stava 2 ovog člana društvo za upravljanje je dužno:
  1. da obrazloži i dokumentuje razloge zbog kojih se ista obavlja,
  2. da posjeduje dokaze o sprovođenju iste u skladu sa stavom 2 ovog člana,
  3. navedenu dokumentaciju da čuva na način propisan Zakonom i propisima donijetim na osnovu Zakona.
- (4) Druge ugovorne strane u transakcijama sa OTC derivatima iz člana 208 Stav 1 tačka 5 Zakona mogu da budu samo lica koje se smatraju profesionalnim investitorima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, a koji podliježu obavezi odobrenja ili/i nadzora nadležnog regulatornog oragana.

## **Transakcije između fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje**

### **Član 16**

- (1) Društvo za upravljanje dužno je internim aktima da propiše situacije, uslove i okolnosti u kojima je dozvoljena prodaja, kupovina ili prenos imovine, sklapanje transakcija koje se koriste u svrhu efikasnog upravljanja portfeljem između fondova i/ili individualnih portfelja kojima upravlja te da obezbjedi da se iste ne obavljaju po uslovima koji su različiti od tržišnih ili koji jedan fond i/ili individualni portfelj stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi.
- (2) Za svaku kupovinu, prodaju ili prenos imovine, sklapanje transakcija koje se koriste u svrhu efikasnog upravljanja portfeljem iz stava 1 ovog člana potrebno je da obrazloži i dokumentuje razloge zbog kojih se obavlja i cijenu po kojoj je izvršena, te navedenu dokumentaciju da čuva na način propisan propisima donešenim na osnovu Zakona.

### **Član 17**

Sredstva UCITS fonda se ne smiju ulagati u udjele društava sa ograničenom odgovornošću.

### **Član 18**

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/7-114/5-26

Podgorica, 5. 3. 2026. godine

Predsjednik Komisije,  
**Željko Drinčić, s.r.**

## 607.

Na osnovu člana 175 stav 6 i člana 222 stav 6 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 i 14/26) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

### PRAVILA

#### O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA KOJE NAPLAĆUJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

##### OPŠTE ODREDBE

###### Član 1

Ovim se Pravilima propisuju naknade i troškovi koji se mogu plaćati direktno iz imovine otvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) kao i uslovi za njihovu naplatu, visinu i način obračuna.

##### *NAKNADJE KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE NAPLAĆUJE INVESTITORU*

###### Član 2

(1) Društvo za upravljanje može da naplati investitoru u UCITS fond ulaznu naknadu kod izdavanja udjela i izlaznu naknadu kod otkupa udjela iz tog fonda, a naplaćene ulazne i izlazne naknade prihod su društva za upravljanje.

(2) Svi zahtjevi za izdavanje ili otkup udjela iz jednog UCITS fonda koji su primljeni u istom radnom danu, u vezi obračuna i naplate naknade smatraju se jednom uplatom ili isplatom.

(3) Ulazna i izlazna naknada mogu da se prospektom UCITS fonda odrede u fiksnom ili u procentualnom iznosu.

(4) Kada se ulazna i/ili izlazna naknada određuju u procentualnom iznosu, ulazna naknada se određuje u procentualnom iznosu u odnosu na osnovicu koju čini iznos koji se uplaćuje, odnosno investira, za kupovinu udjela, a izlazna u odnosu na osnovicu koju čini vrijednost otkupljenih udjela iz UCITS fonda.

(5) Prospektom UCITS fonda moraju biti jasno određeni uslovi za naplatu ulazne i/ili izlazne naknade, visina naknada i način njihovog obračuna, kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na osnovu odluke društva za upravljanje (na primjer: oslobađanje od naknade, da osnovicu za ulaznu naknadu čine ugovorene planirane uplate i sl.).“

(6) Visina izlazne naknade može zavisi i od dužine (vremenskog perioda) ulaganja, a odbija se od neto vrijednosti imovine UCITS fonda po udjelu u trenutku otkupa.

(7) Izlazna naknada se računa za svaki udio posebno, na osnovu trajanja ulaganja za taj udio, a društvo za upravljanje će da otkupi udjele onim redoslijedom kojim su udjeli izdavani, dakle prilikom isplata na osnovu zahtjeva za otkupom udjela udjeli koji su prvi izdati, prvi se i otkupljuju.

(8) Društvo za upravljanje može da naplati investitorima ulaznu i/ili izlaznu naknadu i kod zamjene udjela za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja, uz uslov da su takve naknade predviđene prospektom UCITS fonda.

(9) Društvo za upravljanje ne naplaćuje izlaznu naknadu u slučaju likvidacije UCITS fonda, bez obzira na razlog likvidacije, kao niti prilikom pripajanja ili spajanja UCITS fondova.

(10) Društvo za upravljanje može da naplati investitoru u UCITS fond i naknadu vezanu uz prinos (naknadu za uspješnost) UCITS fonda.

### ***NAKNADE I TROŠKOVI KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE MOŽE NAPLATITI DIREKTNO IZ IMOVINE UCITS FONDA***

#### **Član 3**

(1) Društvo za upravljanje može direktno iz imovine UCITS fonda da naplati naknadu za upravljanje i sa time povezane troškove, kao i naknadu vezanu uz prinos (naknadu za uspješnost) UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje može iz imovine UCITS fonda da naplati naknade i troškove propisane Zakonom ili ovim pravilima, ako su te naknade i troškovi ujedno predviđene i prospektom UCITS fonda.

### ***Obračun naknade za upravljanje***

#### **Član 4**

(1) Naknada za upravljanje se naplaćuje na osnovicu koju čini ukupna vrijednost imovina UCITS fonda umanjena za iznos obaveza UCITS fonda.

(2) Visina iznosa naknade za upravljanje računa se svakodnevno te se kumulira i naplaćuje od strane društva za upravljanje jednom mjesečno, ukoliko prospektom UCITS fonda nije propisano drugačije.

### ***Naknada za uspješnost***

#### **Član 5**

### ***Način obračuna naknade za uspješnost***

(1) Obračun naknade za uspješnost treba da je moguće provjeriti i ne bi trebao da bude podložan mogućnosti manipulacije.

(2) Društvo za upravljanje je dužno da u prospektu UCITS fonda definiše metodu koju koristi za obračun naknade vezane uz prinos (naknade za uspješnost), a koja minimalno mora da sadrži:

- 1) referentni pokazatelj prema kom se mjeri relativna uspješnost fonda, a koji može biti tržišni indeks u odnosu na koji se ocjenjuje uspješnost fonda (npr. €STR, Eurostoxx 50, itd.), naknada zasnovana na učinku, HWM, HoH, minimalna stopa, odnosno unaprijed definisana najniža fiksna stopa povrata (npr. 2 %) ili kombinacija nekog od navedenih pokazatelja (npr. HWM + minimalna stopa),
- 2) učestalost i datum materijalizacije odnosno period u kojem naknada za uspješnost, ako je stečena, postaje plativa i dan na koji se ista isplaćuje društvu za upravljanje,
- 3) referentni period za ocjenjivanje uspješnosti odnosno vremenski period kroz koji se mjeri uspješnost i upoređuje sa uspješnošću referentnog pokazatelja,
- 4) stopu naknade za uspješnost, koja može biti postavljena kao „paušalna stopa“ odnosno stopa naknade za uspješnost koja se može primijeniti u svim modelima,
- 5) metodologiju naknade za uspješnost kojom je definisana metoda obračuna naknada za uspješnost na osnovu prethodno navedenih podataka i svih drugih relevantnih podataka,
- 6) učestalost obračuna naknade za uspješnost, koja bi se trebala podudarati sa učestalošću obračuna NAV-a (npr. ako fond svakodnevno obračunava NAV tada i naknadu za uspješnost treba obračunavati i pripisivati u NAV-u svakodnevno).

(3) Referentni period za ocjenjivanje uspješnosti je vremenski period tokom kojeg se uspješnost mjeri i upoređuje sa uspješnošću referentnog pokazatelja, na kraju kojeg se može ponovno uspostaviti

mehanizam nadoknade za prethodne slabe rezultate (ili negativne rezultate).

(4) Učestalost materijalizacije je učestalost plaćanja obračunate naknade za uspješnost društvu za upravljanje, ako postoji.

(5) Povećanja imovine UCITS fonda koja proizlaze iz izdavanja novih udjela ne uzimaju se u obzir prilikom obračuna uspješnosti UCITS fonda.

(6) Naknade za uspješnost i njihova konačna plaćanja trebale bi da se dodjeljuju i poništavaju na simetričan način, na primjer, ne bi trebalo biti moguće istovremeno primjeniti procenat dodjele ( npr. 20% uspješnosti fonda kad se uspješnost povećava) koji je drugačiji od procenta umanjenja (npr. 15% negativne uspješnosti kad se uspješnost smanji).

(7) Potrebno je da se naknada za uspješnost može izračunati na osnovu jednog investitora.

### ***Modeli obračuna naknade za uspješnost***

#### **Član 6**

(1) Metodologija obračuna naknade za uspješnost mora biti definisana na način koji će da obezbijedi da je naknada za uspješnost uvijek proporcionalna stvarnom rezultatu uspješnosti UCITS fonda

(2) Najveća vrijednost (engl. High-Water Mark) odnosno HWM je najviši NAV po udjelu.

(3) Model najveće vrijednosti je model naknade za uspješnost u okviru kojeg naknada za uspješnost može da se naplati samo ako je postignuta nova najveća vrijednost tokom referentnog perioda za ocjenjivanje uspješnosti.

(4) Model premašene vrijednosti (engl. High-on-High) odnosno HoH je model naknade za uspješnost prema kojem naknada za uspješnost može da se naplati samo ako je NAV veći od NAV-a pri kojem je naknada za uspješnost posljednji put materijalizovana.

(5) Naknada zasnovana na učinku (engl. fulcrum fee) je vrsta naknade za uspješnost koja se povećava ili smanjuje u zavisnosti od ostvarenog prinosa u odnosu na referentni pokazatelj tokom određenog vremenskog perioda (uključujući negativnu naknadu koja se odbija od osnovne naknade naplaćene fondu).

(6) Premašena uspješnost je razlika između neto uspješnosti portfelja i uspješnosti referentne vrijednosti.

(7) Model referentnih vrijednosti je model naknade za uspješnost u okviru kojeg se naknade za uspješnost mogu da naplate samo na osnovu rezultata koji premašuje referentnu vrijednost.

(8) Društvo za upravljanje je dužno da obezbijedi da odabrana metodologija obračuna naknade za uspješnost predstavlja razuman podsticaj za društvo za upravljanje, te da je ujedno usklađena sa interesima investitora u UCITS fond.

### ***Dosljednost između modela naknada za uspješnost i ciljeva ulaganja, strategija i politike fonda***

#### **Član 7**

(1) Društvo za upravljanje je dužno da obezbijedi da je metodologija obračuna naknade za uspješnost usklađena sa investicionim ciljevima, strategijom i politikom ulaganja UCITS fonda.

(2) Prilikom ocjenjivanja dosljednosti između modela naknade za uspješnost i ciljeva ulaganja,

strategije i politike fonda, društvo za upravljanje treba da provjeri sljedeće:

- 1) Da li je odabrana metodologija naknade za uspješnost prikladna za UCITS fond s obzirom na njegovu politiku ulaganja, strategiju i cilj, na primjer, kad je riječ o UCITS fondovima koji nastoje ostvariti cilj apsolutnog povrata, model HWM ili minimalna stopa primjereniji su od naknade za uspješnost obračunate s obzirom na indeks jer se UCITS fondom ne upravlja upoređivanjem sa referentnom vrijednošću, osim toga, model HWM za cilj apsolutnog povrata možda će morati da uključi minimalnu stopu za usklađivanje modela s profilom rizika i dobiti UCITS fonda;
- 2) Da li je za UCITS fondove koji obračunavaju naknadu za uspješnost u odnosu na referentnu vrijednost ta referentna vrijednost primjerena u kontekstu politike ulaganja i strategije UCITS fonda te predstavlja li profil rizika i dobiti fonda na odgovarajući način, a u toj procjeni takođe treba da se uzmu u obzir:
  - a) sve značajne razlike u riziku (npr. volatilnost) između cilja ulaganja fonda i odabrane referentne vrijednosti,
  - b) kao i pokazatelje dosljednosti navedene u stavu 6. ovog člana (na primjer, ne bi trebalo smatrati da je primjereno da UCITS fond sa pretežno dugom strategijom usmjerenom na akcijski kapital obračunava naknade za uspješnost u odnosu na indeks tržišta novca).

(3) Ako se UCITS fondom upravlja u odnosu na referentni indeks i ako se primjenjuje model naknade za uspješnost koji se zasniva na referentnom indeksu, ta dva indeksa trebala bi biti ista.

(4) Međutim, ako se UCITS fondom upravlja na osnovu referentne vrijednosti, ali se imovina u portfelju UCITS fonda ne zasniva na udjelima referentnog indeksa (npr. indeks se koristi kao cjelina za izbor hartija od vrijednosti), referentna vrijednost koja se upotrebljava za sastav portfelja treba biti u skladu sa referentnom vrijednošću koja se upotrebljava za obračun naknade za uspješnost.

(5) Dosljednost bi prvenstveno trebala da se ocjenjuje u odnosu na sličan profil rizika i dobiti različitih referentnih vrijednosti (npr.: pripadaju istoj kategoriji u smislu sintetičkog pokazatelja rizika i dobiti i/ili volatilnosti i očekivanog povrata).

(6) Pokazatelji dosljednosti koje društvo za upravljanje treba da uzme u obzir na osnovu vrste ulaganja fonda (npr. akcije, obveznice ili derivati):

- 1) očekivani povrat,
- 2) obim ulaganja,
- 3) izloženost tržišnom faktoru,
- 4) geografska izloženost,
- 5) sektorska izloženost,
- 6) raspodjela prihoda fonda,
- 7) likvidnosne mjere (npr. dnevni obim trgovanja, razlike između ponude i traženje itd.),
- 8) trajanje,
- 9) kategorija kreditnog rejtinga,
- 10) volatilnost i/ili istorijska volatilnost.

(7) Ako se naknade za uspješnost plaćaju na osnovu boljeg rezultata u odnosu na referentnu vrijednost (npr. „Eurostoxx 50 + 3 %”) ne može da se uzme referentni pokazatelj kojim bi se utvrdio niži prag za obračun naknade od stvarne referentne vrijednosti (npr. izračunavanje naknade za uspješnost na osnovu „Eurostoxx -1 %”, a cilj je fonda „Eurostoxx”).

(8) Ako se obračun naknade za uspješnost zasniva na modelu naknada zasnovana na učinku, naknada za uspješnost treba da se zasniva na istoj referentnoj vrijednosti koja se upotrebljava za utvrđivanje premašene uspješnosti.

(9) U svim slučajevima premašena uspješnost se računa umanjeno za sve troškove (na primjer, naknade za upravljanje ili administrativne naknade), ali bi mogla da se računa bez oduzimanja same naknade za uspješnost ako bi to bilo u najboljem interesu investitora (tj. ako bi zbog toga investitor plaćao manje naknade).

(10) Ako se referentni pokazatelj promijeni tokom referentnog razdoblja, uspješnost referentnog pokazatelja za to razdoblje treba da se računa vezivanjem uz referentni indeks koji je prethodno vrijedio do datuma promjene, a nakon toga treba da se upotrebljava novi referentni pokazatelj.

### **Učestalost materijalizacije naknade za uspješnost**

#### **Član 8**

(1) Društvo za upravljanje je dužno da obezbijedi da učestalost materijalizacije i naplate naknade za uspješnost obezbjeđuje usklađenost između interesa društva za upravljanje i interesa vlasnika udjela u UCITS fondu, kao i ravnopravan tretman između samih vlasnika udjela u UCITS fondu.

(2) Učestalost po kojoj naknada za uspješnost, ako je stečena, postaje plativa (učestalost materijalizacije), ne smije biti češća od jednom godišnje osim ako :

- 1) UCITS fond upotrebljava model HWM ili model HoH kada je referentni period za ocjenjivanje uspješnosti jednak cijelom životnom vijeku fonda i ne može ponovno da se uspostavi jer se u tom modelu naknade za uspješnost mogu da obračunaju ili plate najviše jedanput za isti nivo uspješnosti tokom cijelog životnog vijeka UCITS fonda.
- 2) UCITS fond primjenjuje model naknada zasnovana na učinku i druge modele kojima je predviđena simetrična struktura naknada (pri čemu bi se naknade za uspješnost smanjile ili povećale na osnovu uspješnosti UCITS fonda)

(3) Datum materijalizacije trebao bi biti isti za sve klase udjela u UCITS fondu koji naplaćuje naknadu za uspješnost.

(4) U slučaju zatvaranja/spajanja fondova i/ili otkupa udjela, naknade za uspješnost, ako postoje, trebaju da se materijalizuju u odgovarajućim odnosima na datum zatvaranja/spajanja i/ili otkupa udjela.

(5) U slučaju spajanja fondova, materijalizaciju naknada za uspješnost fonda koji se spaja treba da se odobri ako je to u najboljem interesu investitora fonda koji se spaja i fonda preuzimaoca (npr. ako svim uključenim fondovima upravlja isto društvo za upravljanje, trebalo bi da se pretpostavi da je materijalizacija naknada za uspješnost suprotna najboljem interesu investitora, osim ako društvo za upravljanje pruži drugačije obrazloženje).

(6) Datum materijalizacije trebao bi da se poklapi sa 31. decembrom ili krajem finansijske godine.

(7) Ako je naknada za uspješnost postala plativa i ako se naplaćuje kod isplate zahtjeva za otkup udjela, ona se materijalizuje (naplaćuje) na dan podnošenja zahtjeva za otkup udjela, proporcionalno vremenu trajanja ulaganja koje se primjenjuje na udio koji se otkupljuje.

### **Pokriće negativnih rezultata (gubitaka)**

#### **Član 9**

(1) Naknada za uspješnost trebala bi da se plaća samo u onim slučajevima u kojima su ostvareni pozitivni rezultati poslovanja tokom referentnog perioda za ocjenjivanje uspješnosti.

(2) Prije plaćanja naknade za uspješnost potreban je da se pokriju gubici koji su prethodno nastali

tokom referentnog perioda za uspješnost.

(3) Kako bi se izbjegla neusklađenost interesa između društva za upravljanje i investitora, naknada za uspješnost također bi mogla da se plati u slučaju da fond premaši referentnu vrijednost, ali ostvari negativan rezultat, pod uslovom da je investitoru pruženo jasno upozorenje.

(4) Model naknade za uspješnost treba da bude osmišljen tako da se društvo za upravljanje ne podstiče na preuzimanje prekomjernih rizika i da se kumulativni dobiti primjereno neutralizuju kumulativnim gubicima.

(5) Uspješnost društva za upravljanje trebala bi da se procjenjuje i nagrađuje u vremenskom okviru koji je, u mjeri u kojoj je to moguće, u skladu sa preporučenim periodom držanja ulaganja.

### **Objava modela naknade za uspješnost**

#### **Član 10**

(1) Investitori treba na odgovarajući način da budu obaviješteni o postojanju naknada za uspješnost i o mogućem učinku na povrat ulaganja.

(2) Ako fond dopušta plaćanje naknade za uspješnost i u vrijeme negativnih rezultata (na primjer, fond je ostvario bolji rezultat u odnosu na svoj referentni indeks, ali sveukupno je ostvario negativan rezultat), ključne informacije za investitore trebaju da sadrže jasno upozorenje za investitore.

(3) Ako fond kojim se upravlja na osnovu referentne vrijednosti izračunava naknade za uspješnost primjenom modela referentne vrijednosti koji se zasniva na drugačijoj, ali dosljednoj referentnoj vrijednosti, u skladu sa članom 7 stav 6 ovih pravila, društvo za upravljanje u prospektu treba da objasni odabir referentne vrijednosti.

(4) U prospektu i, ako je to potrebno, u svim prethodnim informativnim dokumentima te promotivnim materijalima treba jasno da se navedu sve informacije koje su investitorima potrebne za pravilno razumijevanje modela naknade za uspješnost i metodologije obračuna.

(5) Dokumenti iz stava 4 ovog člana trebaju da uključuju opis metode obračuna naknade za uspješnost, sa posebnim upućivanjem na parametre i datum plaćanja naknade za uspješnost, ne dovodeći u pitanje druge konkretnije zahtjeve utvrđene u posebnom zakonu ili propisu.

(6) Prospekt treba da sadrži konkretne primjere obračuna naknade za uspješnost kako bi se investitorima omogućilo bolje razumijevanje modela naknade za uspješnost, naročito ako model naknade za uspješnost omogućava naplatu naknada za uspješnost čak i u slučaju negativnih rezultata.

(7) U skladu sa načelima utvrđenima u članu 6 ovih pravila treba da se navedu glavni elemente metode obračuna naknade za uspješnost.

(8) U ključnim informacijama za investitore treba jasno da se navedu sve informacije potrebne za objašnjenje postojanja naknade za uspješnost, na osnovu čega se naplaćuje naknada, te kada se ona primjenjuje.

(9) Ako se naknade za uspješnost obračunavaju na osnovu uspješnosti u odnosu na referentni indeks, u ključnim informacijama za investitore i u prospektu treba da se navede naziv referentne vrijednosti i da se prikažu prošli rezultate u odnosu na tu vrijednost.

(10) U godišnjim i polugodišnjim izvještajima i svim drugim naknadnim informacijama treba za svaku relevantnu klasu udjela da se navede učinak naknada za uspješnost na način da se jasno prikažu:

- 1) stvarni iznos naplaćenih naknada za uspješnost i
- 2) procenat naknada na osnovu NAV klase udjela.

(11) St. 1 -10 ovog člana primjenjuju se i u slučajevima naplate naknade za uspješnost koje društvo za upravljanje naplaćuje investitoru i u slučajevima naplate naknade za uspješnost direktno iz imovine UCITS fonda.

(12) Ukoliko UCITS fond do sada nije obračunavao naknadu za uspješnost, a društvo za upravljanje donese odluku o naplati naknade za uspješnost, društvo za upravljanje je dužno da promjenu prospekta sprovede u skladu sa članom 165 Zakona, kao i da obavijesti sve postojeće vlasnike udjela o uvođenju naknade za uspješnost na način na koji se vlasnici udjela obavještavaju o bitnim promjenama prospekta.

#### *IV ZAVRŠNE ODREDBE*

##### Član 11

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/7-113/5-26

Podgorica, 5. 3. 2026. godine

Predsjednik Komisije,  
**Željko Drinčić, s.r.**

## **608.**

Na osnovu člana 170 stav 11 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 i 14/26) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

# **PRAVILA O SADRŽAJU, BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBJAVLJIVANJA KLJUČNIH INFORMACIJA ZA INVESTITORE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM**

## **I OPŠTE ODREDBE**

### **Član 1**

Ovim se pravilima uređuje sadržaj dokumenta "ključne informacije za investitore otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom" (u daljem tekstu: dokument sa ključnim informacijama za investitore), bliži sadržaj, uslovi i način objavljivanja ključnih informacija, postupak odobrenja ključnih informacija od strane Komisije i način vršenja izmjena.

### **Jezik dokumenta sa ključnim informacijama**

#### **Član 2**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore mora biti sačinjen na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, a ako je sačinjen i na stranom jeziku - mora biti istovjetan sa tekstom na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore mora biti:

1. Prikazan i strukturiran na način da je jednostavan za čitanje, napisan slovima veličine koja omogućava čitanje,
2. Jasno formulisan i napisan na jeziku koji investitoru olakšava razumijevanje informacija sadržanih u dokumentu, tj:
  - a. koristi se jezik koji je jasan, jezgrovit i razumljiv,
  - b. izbjegava se korišćenje žargona,
  - c. izbjegavaju se stručni izrazi, kad je umjesto njih moguće koristiti svakodnevne riječi,
3. Usresređen na ključne informacije koje su potrebne investitorima.

Ukoliko se pri sačinjavanju dokumenta sa ključnim informacijama za investitore koriste boje, one ne smiju umanjiti razumljivost informacija u slučaju kada je dokument odštampan ili fotokopiran u crno-bijeloj tehnici.

### **Član 3**

Kad je odštampan, dokument sa ključnim informacijama za investitore ne smije biti duži od dvije stranice A 4 formata.

## **II NASLOV I SADRŽAJ DOKUMENTA**

### **Član 4**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore mora da sadrži:

1. Naslov "Ključne informacije za investitore" nalazi se na vrhu prve stranice dokumenta,
2. Odmah ispod naslova nalazi se obrazloženje koje glasi:

"Ovaj dokument sadrži ključne informacije za investitore o ovom fondu. Ne radi se o promotivnom materijalu. Informacije sadržane u ovom dokumentu, propisane su zakonom kako bi vam pomogle da razumijete prirodu ovog fonda i s njim povezane rizike ulaganja. Savjetujemo vam da ih pročitate, kako biste mogli donijeti odluku o mogućem ulaganju.",

3. Identifikaciju otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fonda),
4. Naziv društva za upravljanje,
5. U slučajevima u kojima je društvo za upravljanje član poslovne grupe kompanija, udruženja ili organizacija, može se navesti naziv istih,
6. Ciljeve i investicionu politiku,
7. Profil rizičnosti i uspješnosti
8. Troškove,
9. Istoriju prinosa,
10. Ostale važne informacije,
11. Izjave koje se odnose na dozvole za rad:

"Ovaj je fond dobio dozvolu za rad u (ime države) i podliježe nadzoru (naziv nadležnog organa)."

"(Naziv društva za upravljanje) je dobilo dozvolu za rad u (ime države) i podliježe nadzoru (naziv nadležnog organa)."

12. Izjavu o datumu objavljivanja informacija:

"Dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži informacije sa stanjem na dan \_\_\_\_\_".

13. Politike nagrađivanja

### **Ciljevi i investiciona politika**

#### **Član 5**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži poseban dio koji se odnosi na ciljeve i investicionu politiku, a koji obuhvata osnovna obilježja UCITS fonda, sa kojima investitor mora biti upoznat:

1. Glavne kategorije finansijskih instrumenata u koje fond ulaže,
2. Mogućnost da investitor podnese zahtjev za otkup udjela UCITS fonda po uslovima navedenim u pravilima o upravljanju,
3. Da li UCITS fond ima poseban cilj u odnosu na bilo koji industrijski, geografski ili neki drugi tržišni sektor ili posebne klase imovine,
4. Da li UCITS fond omogućava diskrecioni izbor kada su u pitanju posebna ulaganja koje je potrebno realizovati i da se navedena realizacija vezuje za konačni cilj ulaganja koji fond ima,
5. Da li se prihod od dividende UCITS fonda dijele ili se ponovo ulažu

Opis iz stava 1 uključuje sljedeće informacije:

- a. Kad UCITS fond ulaže u dužničke hartije od vrijednosti, naznaku da li su ih izdala pravna lica, vlade ili drugi subjekti i sve minimalne zahtjeve u vezi rejtinga,

- b. Kad je izbor imovine određen posebnim kriterijumima, objašnjenje tih kriterijuma kao što su "rast", "vrijednost" ili "visoke dividende",
- c. Kad se koriste posebne tehnike upravljanja koje mogu da uključuju zaštitu od rizika, arbitražu ili učinak leveridža, objašnjenje, jednostavnim izrazima, faktora za koje se očekuje da će odrediti rezultat UCITS fonda,
- d. Kada postoji vjerovatnoća da će troškovi portfeljskih transakcija imati značajan uticaj na dobit zbog strategije koju je usvojio UCITS fond, izjavu koja navodi da je to slučaj, uz jasno objašnjenje da su troškovi portfeljskih transakcija plaćeni iz imovine fonda kao i troškovi iz člana 7 ovih Pravila,
- e. Kad je u prospektu ili u bilo kojem promotivnom materijalu naveden najkraći preporučeni rok za držanje udjela u UCITS fondu, ili kad je navedeno da je minimalni rok držanja osnovni element investicione strategije, navodi se sljedeća izjava:

"Preporuka: ovaj fond nije primjeren za investitore koji namjeravaju da podignu svoj novac do".

Informacije iz stava 1 i 2 ovog člana prave razliku između širokih kategorija ulaganja, kako je to navedeno u stavu 1 tač. 1 i 3 i stavu 2 tačka 1 ovog člana i pristupa tim ulaganjima koje društvo za upravljanje treba da usvoji kako je to navedeno u stavu 1 tačka 4 i stavu 2 tač. 2, 3 i 4 ovog člana.

Poseban dio koji se odnosi na ciljeve i investicionu politiku dokumenta sa ključnim informacijama za investitore može da sadrži i elemente koji nisu navedeni u stavu 2 ovog člana, uključujući opis investicione strategije UCITS fonda, kad su ti elementi potrebni za odgovarajući opis ciljeva i investicione politike UCITS fonda.

### **Profil rizičnosti i uspješnosti**

#### **Član 6**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži poseban dio koji se odnosi na profil rizičnosti i uspješnosti, i obuhvata sintetički indikator koji je dopunjen:

1. Opisnim objašnjenjem indikatora i njegovih glavnih ograničenja,
2. Opisnim objašnjenjem rizika koji su od posebnog značaja za UCITS fond i koji nisu na adekvatan način obuhvaćeni sintetičkim indikatorom.

Sintetički indikator iz stava 1 ovog člana pojavljuje se u obliku niza kategorija na numeričkoj skali kod UCITS fonda koji je propisan jednoj od kategorija, a predstavljanje sintetičkog indikatora u skladu je sa zahtjevima iz Priloga I ovih pravila.

Obračun sintetičkog indikatora iz stava 1 ovog člana kao i svih naknadnih izmjena, potrebno je na adekvatan način dokumentovati, a evidencija o tim obračunima vodi se tokom perioda od najmanje pet godina.

Opisno objašnjenje iz stava 1 tačka 1 ovog člana sadrži sljedeće informacije:

1. Izjavu da istorijski podaci koji se koriste za obračun sintetičkog indikatora ne smiju biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti UCITS fonda,
2. Izjavu da nije zagarantovano da će kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda ostati nepromijenjena i da se kategorizacija UCITS fonda tokom vremena može promijeniti,

3. Izjavu da najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika,
4. Kratko objašnjenje zbog čega se UCITS nalazi u posebnoj kategoriji,
5. Pojediniosti o vrsti, vremenu i opsegu svih kapitalnih garancija ili zaštite koje nudi UCITS fond, uključujući moguće učinke isplate udjela izvan perioda garancije ili zaštite.

Opisno objašnjenje iz stava 1 tačka 2 ovog člana sadrži sljedeće kategorije rizika:

1. Kreditni rizik, kad značajni dio ulaganja uključuje dužničke hartije od vrijednosti,
2. Rizik likvidnosti, kad značajni dio ulaganja uključuje finansijske instrumente koji su po svojoj prirodi dovoljno likvidni, ali koji u određenim okolnostima mogu imati relativno nizak nivo likvidnosti, što bi moglo uticati na rizik likvidnosti UCITS fonda u cjelini,
3. Rizik druge ugovorne strane, u slučaju kad je fond obezbijeđen garancijom trećeg lica ili kad je njegova investiciona izloženost velikim dijelom nastala zbog jednog ili više ugovora sa drugom ugovornom stranom,
4. Operativni rizik i rizici povezani sa čuvanjem imovine,
5. Učinak finansijskih tehnika iz člana 208 stava 1 tačka 5 Zakona, poput derivativnih ugovora o profilu rizičnosti UCITS fonda, kad se takve tehnike koriste kako bi se postiglo povećanje ili smanjenje izloženosti osnovne imovine.

Identifikacija i objašnjenje rizika iz stava 1 tačka 2 ovog člana mora biti u skladu sa unutrašnjim procesom identifikovanja, mjerenja i praćenja rizika koje je usvojilo društvo za upravljanje UCITS fondom.

Kad društvo za upravljanje upravlja sa više od jednog UCITS fondova , rizik se utvrđuje i objašnjava na dosljedan način.

## **Troškovi**

### **Član 7**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži poseban dio koji se odnosi na troškove, sadrži prikaz troškova u obliku tabele, kako je to propisano u Prilogu II ovih pravila.

Tabela iz stava 1 ovog člana popunjava se u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1. Ulazni i izlazni troškovi pojedinačno odgovaraju maksimalnom postotku koji bi se mogao odbiti od kapitalne obaveze investitora u UCITS fondu,
2. Za troškove koji su u UCITS fondu nastali tokom godine, iskazuje se jedinstvena brojka poznata kao "tekući troškovi" koji predstavljaju sve godišnje troškove i druga plaćanja iz imovine UCITS fonda, tokom utvrđenog razdoblja, a koja se zasniva na brojkama za prethodnu godinu,
3. Tabela sadrži i objašnjava sve troškove koji su u UCITS fondu nastali na osnovu posebnih okolnosti, navodeći osnovicu na kojoj je trošak obračunat i kada se trošak primjenjuje.

Poseban dio koji se odnosi na troškove dokumenta sa ključnim informacijama za investitore sadrži opisno objašnjenje svakog troška navedenog u tabeli, uključujući sljedeće informacije:

1. U vezi sa ulaznim i izlaznim troškovima:

- a. pojašnjava da su troškovi uvijek iskazani najvećim iznosima budući da u nekim slučajevima investitor može platiti manji iznos,
  - b. uključuje se izjava koja navodi da investitor može od svoga finansijskog savjetnika ili distributera saznati stvarne ulazne i izlazne troškove.
2. U vezi sa tekućim troškovima potrebna je izjava da se iznos tekućih troškova zasniva na prošlogodišnjim rashodima za godinu koja je zaključena (mjesec/godina), i da taj iznos može varirati od godine do godine.

Poseban dio koji se odnosi na troškove dokumenta sa ključnim informacijama za investitore sadrži izjavu o važnosti troškova iz koje se jasno vidi da se troškovi koje plaća investitor koriste za plaćanje troškova vođenja UCITS fonda, uključujući troškove marketinga i distribucije UCITS fonda i da ovi troškovi smanjuju mogući rast ulaganja.

Svi elementi strukture troškova prikazuju se na najjasniji način kako bi se investitorima omogućilo da uzmu u obzir zajednički učinak troškova.

Kad postoji vjerovatnoća da će troškovi portfeljske transakcije biti znatni zbog strategije koju je usvojio UCITS, to se navodi u posebnom dijelu koji se odnosi na ciljeve i investicionu politiku.

Visina naknada vezanih uz poslovanje obračunatih tokom poslednje finansijske godine UCITS fonda, uključuju se u obliku procenta i objavljuju se u skladu sa stavom 2 tačka 3 ovog člana.

Kada novi UCITS fond ne može da ispuni zahtjeve iz stava 2 tačke 2 i stava 3 tačke 2 ovog člana, tekući troškovi se procjenjuju na osnovu očekivanih ukupnih troškova.

Stav 8 ovog člana se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

1. Za UCITS fondove koji obračunavaju fiksnu sveobuhvatnu naknadu, u kom slučaju se objavljuje ta brojka,
2. Za UCITS fondove koji odrede gornju granicu ili najviši iznos koji se može obračunati, u kom slučaju se objavljuje ta brojka, sve dok se društvo za upravljanje obavezuje da će poštovati objavlvenu brojku i da će preuzeti sve troškove koji bi inače doveli do toga da se iznos prekorači.

Poseban dio koji se odnosi na troškove dokumenta sa ključnim informacijama za investitore upućuje na one djelove prospekta UCITS fonda gdje se mogu pronaći detaljnije informacije o troškovima, uključujući informaciju o naknadama vezanim uz poslovanje i o tome kako se one obračunavaju.

Informacije o troškovima moraju na primjeren način odražavati sve promjene u strukturi troškova koje su rezultat povećanja maksimalno dozvoljenog iznosa bilo kojeg jednokratnog troška koji investitor direktno plaća.

Kada tekući troškovi koji su obračunati u skladu sa stavom 2 tačka 2 ovog člana, nisu viši pouzdani, društvo za upravljanje procjenjuje iznos tekućih troškova, za koje utemeljeno vjeruje da predstavlja iznos za koji će se UCITS vjerovatno i buduće teretiti.

Promjenu iz prethodnog stava potrebno je prikazati sljedećom izjavom:

"Iznos ovdje iskazanih tekućih troškova odražava procjenu troškova. (Unesite kratak opis razloga

zbog kojih se koristi procjena a ne iznos obračunat ex post). Godišnji izvještaj UCITS fonda za svaku finansijsku godinu uključivaće pojedinosti o tačnom iznosu nastalih troškova."

## Član 8

Društvo za  
upravljanje je:

1. Odgovorno za obračun tekućih troškova UCITS fonda i tačnost informacija koje su prikazane u dokumentu sa ključnim informacijama za investitore;
2. Dužno da uspostavi procedure koje su u saglasnosti sa metodologijom obračuna tekućih troškova UCITS fonda u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima; i
3. Dužno da čuva evidenciju obračuna tekućih troškova UCITS fonda 5 godina nakon poslednje objavljenog i publikovanog dokumenta sa ključnim informacijama za investitore.

## Istorija prinosa

### Član 9

Informacije o prinosima UCITS fonda u prethodnom periodu prikazuju se u stubičnom grafikonu koji obuhvata rezultate UCITS fonda tokom poslednjih 10 godina i koji omogućava čitljivost, ali ne smije preći polovinu stranice dokumenta sa ključnim informacijama za investitore i sačinjavaju se u skladu sa Prilogom III ovih pravila.

UCITS fond sa poslovanjem kraćim od 5 kalendarskih godina, koristi prikaz koji obuhvata samo poslednjih 5 godina.

Za svaku godinu za koju podaci nisu dostupni, godina se iskazuje prazninom, bez ikakvih napomena, osim datuma.

UCITS fonodvi koji još ne raspolažu podacima o poslovanju, za jednu kalendarsku godinu, uključuje se objašnjenje da nema dovoljno podataka da bi se investitorima osigurala korisna naznaka o prinosima UCITS fonda u prethodnom periodu.

Struktura stubičnog grafikona dopunjena je vidljivim izjavama koje:

1. Upozoravaju o ograničenoj vrijednosti grafikona kao pokazatelja budućeg rezultata,
2. Ukratko ukazuju na uključene i isključene troškove i naknade iz obračuna prinosa UCITS- a u prethodnom periodu,
3. Navode godinu osnivanja fonda,
4. Navode valutu u kojoj su obračunati prinosi UCITS fonda u prethodnom periodu.

Zahtjev iz stava 5 tačka 2 ovog člana se ne primjenjuje na UCITS fonodve koji nemaju ulazne i izlazne naknade.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore ne iskazuje rezultate koji se odnose na bilo koji dio tekuće godine.

Obračun prinosa UCITS fonda u prethodnom periodu zasniva se na neto vrijednost imovine UCITS fonda i obračunava se uz pretpostavku ponovnog ulaganja prihoda fonda koji se može raspodijeliti.

Kad u periodu koji je prikazan u stubičnom grafikonu dođe do značajne promjene ciljeva investicione

politike UCITS fonda, i dalje se iskazuju prinosi UCITS fonda u prethodnom periodu a prije te značajne promjene u vidu stubičnog grafikona sa jasnim upozorenjem da je rezultat ostvaren pod okolnostima koje više ne važe.

Kada posebni dio koji se odnosi na ciljeve i investicionu politiku dokumenta s ključnim informacijama za investitore upućuje na mjerilo, u grafikonu se dodaje stub koji iskazuje rezultat navedenog mjerila pored svakog stuba koji prikazuje prinose UCITS fonda u prethodnom periodu.

U slučaju UCITS fonda koji nema podatke o prinosima u prethodnom periodu, tokom zahtijevanog perioda od 5 ili 10 godina, mjerilo se ne iskazuje za godine u kojima UCITS fond nije postojao.

Korišćenje simuliranih rezultata za period u kojem podaci još nisu bili dostupni, dozvoljeno je samo u sljedećim slučajevima, pod uslovom da je njihovo korišćenje istinito, jasno i nedvosmisleno:

1. Nova klasa udjela iz portfelja UCITS fonda ili investicionog odsjeka može simulirati svoj rezultata na osnovu rezultata neke druge klase akcija, pod uslovom da se ove dvije klase ne razlikuju značajno po njihovom učešću u imovini UCITS fonda,
2. Fond ulagač može simulirati svoj rezultat na osnovu rezultata centralnog fonda, pod uslovom da su ispunjeni sljedeći uslovi:
  - a. strategija i ciljevi fonda ulagača ne dozvoljavaju mu da posjeduje imovinu drugačiju od udjela centralnog fonda i dodatnih likvidnih sredstava,
  - b. između karakteristika fonda ulagača i centralnog fonda nema bitnih razlika.

U svim slučajevima gdje se rezultati simuliraju u skladu sa prethodnim stavom, na stubičnom grafikonu mora biti vidljivo navedeno da je rezultat simuliran.

### **Ostale važne informacije**

#### **Član 10**

Poseban dio koji se odnosi na ostale važne informacije dokumenta sa ključnim informacijama za investitore sadrži sljedeće informacije:

1. Naziv depozitara,
2. Mjesto i način na koji se mogu dobiti dodatne informacije o UCITS fondu, prospekt i poslednji godišnji izvještaj i bilo koji naknadni periodični izvještaj, pri čemu se navodi jezik ili jezici na kojima su ti dokumenti dostupni kao i da se mogu besplatno dobiti,
3. Mjesto i način gdje se mogu dobiti ostale važne informacije, uključujući gdje se mogu naći najnovije cijene udjela,
4. Izjava da poresko zakonodavstvo države u kojoj je fond osnovan može uticati na ličnu poresku poziciju investitora,
5. Sljedeću izjavu:

"(Naziv društva za upravljanje) može se smatrati odgovornim samo na osnovu bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netačna i neusklađena sa odgovorajućim djelovima prospekta UCITS fonda."

Kada je dokument sa ključnim informacijama za investitore izrađen za investicioni odsjek UCITS fonda, poseban dio koji se odnosi na ostale važne informacije uključuje informacije navedene u članu 12 stav 2 ovih pravila, uključujući pravo investitora da zamijeni investiočni odsjek.

Gdje je to potrebno, poseban dio koji se odnosi na ostale važne informacije dokumenta sa ključnim informacijama za investitore navodi informacije koje se traže u vezi raspoloživih klasa udjela u skladu s članom 13 ovih pravila.

Upućivanja na druge izvore informacija, uključujući prospekt sa godišnjim i polugodišnjim izvještajima, mogu se uključiti u dokument sa ključnim informacijama za investitore pod uslovom da su sve informacije koje su značajne za razumijevanje bitnih elemenata ulaganja od strane investitora, uključene u samom dokumentu sa ključnim informacijama za investitore.

Dozvoljena su upućivanja na internet stranicu društva za upravljanje ili UCITS fonda, uključujući bilo koje djelove takve internet stranice koji sadže prospekt i periodične izvještaje, može se koristiti više različitih upućivanja, pri čemu treba voditi računa da broj upućivanja bude minimalan.

### III PREGLED I IZMJENE DOKUMENTA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA INVESTITORE

#### Član 11

Društvo za upravljanje dužno je da dokument sa ključnim informacijama za investitore ažurira najmanje svakih 12 mjeseci.

Ažuriranje se vrši prilikom svake izmjene prospekta, pravila o upravljanju i drugih akata društva za upravljanje čiju su podaci sadržani u dokumentu sa ključnim informacijama za investitore.

Društvo za upravljanje je dužno da izmijenjenu verziju dokumenta sa ključnim informacijama za investitora objavi na svojoj internet stranici odmah po dobijanju saglasnosti Komisije.

Društvo za upravljanje je dužno da do 31. januara tekuće godine dostavi Komisiji zahtjev za davanje saglasnosti na dokument sa ključnim informacijama za investitore sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine u pisanoj i elektronskoj formi.

Smatraće se da je zahtjev za davanje saglasnosti na dokument sa ključnim informacijama za investitore uredan ako sadrži sve podatke propisane ovim Pravilima.

Komisija u formi rješenja daje saglasnost na dokument sa ključnim informacijama za investitore i na sve kasnije izmjene i dopune dokumenta.

Društvo za upravljanje obavezno je da podnese zahtjev za davanje saglasnosti na sve kasnije izmjene i dopune odobrenog dokument sa ključnim informacijama za investitore.

Prilikom odlučivanja po zahtjevu iz stava 4 ovog člana Komisija može zahtijevati i dostavljanje dodatnih informacija.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore ili njegove naknadne izmjene ne smiju se uručiti bilo kom licu ili objaviti prije nego ih odobri Komisija.

Komisija ne odgovara za istinitost i potpunost informacija koje sadrži odobreni dokument sa ključnim informacijama za investitore.

### IV POSEBNE STRUKTURE UCITS FONDA

## **Investicioni odsjeci**

### **Član 12**

Kada se UCITS fond sastoji od dva ili više investicionih odsjeka, za svaki se odsjek dostavlja poseban dokument sa ključnim informacijama za investitore.

Svaki dokument sa ključnim informacijama za investitore iz stava 1 ovog člana uključuje u posebnom dijelu "ostale važne informacije" sljedeće informacije:

1. Da dokument sa ključnim informacijama za investitore opisuje odsjek UCITS fonda i, ako je to slučaj, da su prospekt i periodični izvještaji pripremljeni za cijeli UCITS koji je imenovan na početku dokumenta sa ključnim informacijama za investitore,
2. Izjavu da li su imovina i obaveze svakog odsjeka odvojene po zakonu ili ne, i kako bi to moglo uticati na investitore,
3. Izjavu da li investitor ima pravo da zamijeni svoje investicione jedinice u jednom odsjeku za investicione jedinice u drugom odsjeku ili ne i, ako je to slučaj, gdje se mogu dobiti informacije o tome kako ostvariti to pravo.

Ako društvo za upravljanje zahtijeva od investitora naknadu za zamjenu njegovih ulaganja u skladu sa stavom 2 tačka 3 ovog člana, i ako se ova naknada razlikuje od standardne naknade za kupovinu ili prodaju udjela, ta se naknada navodi posebno u dijelu "Troškovi" dokumenta sa ključnim informacijama za investitore.

## **Klase udjela**

### **Član 13**

Kada se UCITS sastoji od više od jedne klase udjela izrađuje se dokument sa ključnim informacijama za investitore za svaku klasu udjela.

Ključne informacije za investitore koje se odnose na dvije ili više klasa istog UCITS fonda, mogu se objediniti u jedan dokument sa ključnim informacijama za investitore, pod uslovom da dobijeni dokument u potpunosti ispunjava zahtjeve koji su propisani u članu 2 i 3 ovih Pravila.

Društvo za upravljanje može odabrati klasu koja predstavlja jednu ili više drugih klasa UCITS fonda, pod uslovom da je izbor istinit, jasan i nedvosmislen za potencijalne investitore u navedene druge klase.

U takvim slučajevima u dijelu „Profil rizičnosti i uspješnosti” dokument sa ključnim informacijama za investitore sadrži objašnjenje o značajnim rizicima koji vrijede za sve ostale predstavljene klase.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore koji se temelji na reprezentativnoj klasi, može se dostaviti investitorima u druge klase.

Različite klase se ne objedinjuju u složenu reprezentativnu klasu iz stava 3 ovog člana.

Društvo za upravljanje vodi evidenciju o tome koje su ostale klase predstavljene reprezentativnom klasom iz stava 3 ovog člana i o razlozima koji opravdavaju taj izbor.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore u posebnom dijelu koji se odnosi na ostale

važne informacije dopunjava se oznakom klase koja je odabrana kao reprezentativna, pri čemu se koristi izraz kojim je ta klasa označena u prospektu UCITS fonda.

Navedeni dio također navodi gdje investitori mogu dobiti informacije o drugim klasama UCITS fonda kojima se trguje u njihovoj državi.

### **Fond fondova**

#### **Član 14**

Ako UCITS ulaže veliki dio svoje imovine u drugi UCITS fond ili druge subjekte za zajednička ulaganja, kako je to navedeno u članu 208 stav 1 tačka 3 Zakona opis ciljeva i investicione politike tog UCITS fonda u dokumentu sa ključnim informacijama za investitore sadrži kratko objašnjenje o tome kako se kontinuirano biraju drugi subjekti za zajednička ulaganja.

Opis troškova uključuje sve troškove, koje snosi sam UCITS fond kao investitor u glavne subjekte za zajednička ulaganja, a naročito se u obračunu iznosa vlastitih tekućih troškova UCITS fonda, prikazuju sve ulazne i izlazne naknade i tekući troškovi koje su naplatili glavni subjekti za zajednička ulaganja.

### **Fond ulagač**

#### **Član 15**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore fonda ulagača u opisu ciljeva i investicione politike sadrži podatke o učešću imovine fonda ulagača koja je uložena u centralni fond.

Poseban dio koji se odnosi na ciljeve i investicionu politiku dokumenta sa ključnim informacijama za investitore također sadrži i opis ciljeva i investicione politike centralnog fonda, koji je, prema potrebi, dopunjen jednim od sledećih elemenata:

1. Izjavom koja ukazuje da će dobit od ulaganja fonda ulagača biti vrlo slična dobiti od ulaganja centralnog fonda, ili
2. Objasnjem koje ukazuje kako i zašto se dobiti od ulaganja fonda ulagača i centralnog fonda mogu razlikovati.

Kada se profil rizičnosti i uspješnosti fonda ulagača u velikoj mjeri razlikuju od profila rizičnosti i uspješnosti centralnog fonda, ova činjenica i razlozi objašnjavaju se u posebnom dijelu koji se odnos na profil rizičnosti i uspješnosti dokumenta sa ključnim informacijama za investitore.

Svaki rizik likvidnosti i odnos između modaliteta kupovine i otkupa za centralni fond i fond ulagača objašnjavaju se u posebnom dijelu koji se odnosi na profil rizičnosti i uspješnosti dokumenta sa ključnim informacijama za investitore.

Poseban dio koji se odnosi na troškove dokumenta sa ključnim informacijama za investitore obuhvata troškove ulaganja u fond ulagač i sve troškove koje centralni fond može obračunati fondu ulagaču.

Osim troškova iz prethodnog stava ovog člana, poseban dio koji se odnosi na troškove dokumenta sa ključnim informacijama za investitore objedinjuje troškove fonda ulagača centralnog fonda u iznosu tekućih troškova za fond ulagača.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore za fond ulagač u posebnom dijelu koji se odnosi na ostale važne informacije dokumenta sa ključnim informacijama za investitore koje su specifične za fond ulagač.

Informacije iz prethodnog stava sadrže:

1. Izjavu da su prospekt centralnog fonda, dokument sa ključnim informacijama za investitore i periodični izvještaji i poslovne knjige dostupni na zahtjev investitorima fonda ulagača zajedno sa objašnjenjem kako se mogu dobiti i na kom jeziku/kojim jezicima;
2. Izjavu koja navodi da su dokumenti iz tačke 1 ovog stava dostupni samo u papirnoj formi ili na nekom drugom trajnom mediju;
3. Izjavu o tome da, u slučaju kad je centralni fond osnovan u drugoj državi u odnosu na državu u kojoj je
4. osnovan fond ulagač, to može uticati na poreski režim koji važi za fond ulagač.

Prikaz prinosa iz prethodnog perioda u dokumentu sa ključnim informacijama za investitore o fondu ulagaču, odnosi se samo na fond ulagač i ne odražava evidenciju o rezultatima centralnog fonda.

Odredbe prethodnog stava se ne primjenjuju:

1. Kad fond ulagač iskazuje prinose iz prethodnog perioda svog centralnog fonda kao mjerilo; ili
2. Kad je fond ulagač uveden kao fond ulagač na datum koji je kasniji od datuma centralnog fonda i kada su ispunjeni uslovi iz člana 9 stav 11 ovih Pravila i kad su sumilirani rezultati prikazani za godine prije nego je fond ulagač postojao na osnovu prinosa centralnog fonda iz prethodnog perioda; ili
3. Kad postoji evidencija o prinosu fonda ulagača iz prethodnog perioda prije datuma početka poslovanja kao fond ulagač, njegova evidencija je zadržana u stubičnom grafikonu za date godine, uz označenu znatnu promjenu u skladu sa zahtjevima iz člana 9 stav 8 ovih Pravila.

## **Strukturirani UCITS**

### **Član 16**

Dokument sa ključnim informacijama za investitore o strukturiranom UCITS fondu ne sadrži poseban dio koji se odnosi na prinose iz prethodnog perioda.

U smislu ovog posebnog dijela koji se odnosi na prinose iz prethodnog perioda, podrazumijeva se da strukturirani UCITS fond znači UCITS fond koji osigurava investitorima na određene, unaprijed utvrđene datume, isplate na osnovu algoritma, koje su povezane sa rezultatom ili realizacijom promjene cijena ili drugim uslovima, povezanim sa finansijskom imovinom, indeksima ili referentnim portfeljima ili zajedničkim fondom sa sličnim karakteristikama.

Za strukturirane UCITS fondove poseban dio koji se odnosi na ciljeve i investicionu politiku dokumenta sa ključnim informacijama za investitore sadrži objašnjenje o tome kako funkcioniše formula ili kako je obračunata isplata.

Objašnjenje iz stava 2 ovog člana praćena je ilustracijom koja prikazuje najmanje tri scenarija mogućeg poslovanja UCITS fonda, tj. vrši se odabir odgovarajućih scenarija kako bi se prikazale okolnosti u kojima bi formula mogla proizvesti nisku, srednju ili visoku dobit, uključujući, gdje je to primjereno, negativan povrat za investitore.

Scenariji iz stava 4 ovog člana omogućavaju investitoru da u potpunosti shvati sve efekte

mehanizma obračuna koji su ugrađeni u formulu, i oni su prikazani na istinit, jasan i nedvosmislen način, koji prosječan mali investitor vjerovatno može shvatiti.

Scenariji posebno ne smiju na vještački način povećavati važnost završnog poslovanja UCITS fonda.

Scenariji iz stava 4 ovog člana zasnivaju se na razumnim i opreznim pretpostavkama o budućim tržišnim uslovima i kretanjima cijena.

Kad formula izlaže investitore mogućnostima znatnih gubitaka, kao što je kapitalno jemstvo, koje funkcioniše samo u određenim okolnostima, takve gubitke treba na primjeren način prikazati, čak i ako je vjerovatnost nastanka odgovarajućih tržišnih uslova mala.

Scenarije iz stava 4 ovog člana prati izjava o tome da su primjeri uključeni u svrhu objašnjenja formule i da oni ne predstavljaju predviđanja onog što bi se moglo dogoditi, pri čemu treba jasno navesti da prikazani scenariji možda neće imati istu vjerovatnoću nastanka.

Dokument sa ključnim informacijama za investitore za strukturirane zajedničke fondove ne smije u odštampanom obliku biti duži od tri stranice formata A 4.

## V TRAJNI MEDIJ

### Član 17

Kad dokument sa ključnim informacijama za investitore treba dostaviti investitorima na trajnom mediju, koji ne uključuje papir, trebaju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

1. Dostavljanje ključnih informacija za investitore korišćenjem trajnog medija primjerenog u kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i investitora, i
2. Ako lice kojem se moraju dostaviti ključne informacije za investitore ima mogućnost izbora

između informacija na papiru ili na drugom trajno mediju, izričito odabere taj drugi trajni medij.

Kad dokument sa ključnim informacijama za investitore treba dostaviti investitorima putem internet stranice i te informacije nisu direktno naslovljene investitoru, moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

1. Dostavljanje takvih informacija na navedenom mediju je primjereno u kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i investitora,
2. Investitor mora izričito pristati na dostavljanje informacija u tom obliku,
3. Investitor mora biti obaviješten elektronskim putem o adresi internet stranice i mjestu na internet stranici gdje može pristupiti informacijama,
4. Informacije se moraju ažurirati, i
5. Informacije moraju biti neprekidno dostupne preko navedene internet stranice tokom perioda u kome investitoropravdano može imati potrebu da ih pregleda.

U smislu ovog člana, dostavljanje informacija putem elektronskih komunikacija smatra se primjerenim u kontekstu u kojem se odvija ili će se odvijati poslovanje između društva za upravljanje i investitora, ako postoji dokaz da investitor ima stalan pristup internetu, a dostava adrese elektronske pošte od strane investitora smatra se takvim dokazom.

## VI ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 18

Sastavni dio ovih pravila čine Prilog I, Prilog II i Prilog III.

### Član 19

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/7-109/5-26

Podgorica, 5. 3. 2025. godine

Predsjednik Komisije,

**Željko Drinčić**, s.r.

## ZAHTJEVI ZA PRIKAZOM SINTETIČKOG INDIKATORA

1. Sintetički indikator rangira UCITS na skali od 1 do 7 na osnovu evidencije o njegovoj volatilnosti.
2. Skala se iskazuje kao slijed kategorija, označenih cijelim brojevima uzlaznim redom od 1 do 7, od lijeva na desno koji predstavljaju nivo rizika i uspješnost od najniže do najviše vrijednosti.
3. Skala mora jasno ukazivati da niži rizik potencijalno podrazumijeva nižu dobit i da viši rizik potencijalno podrazumijeva veće koristi.
4. Kategorija, u koju spada UCITS fond, mora biti jasno naznačena.
5. Za razlikovanje elemenata na skali ne smiju se koristiti boje.

## PRIKAZ TROŠKOVA

Troškovi se prikazuju u tablici koja je strukturirana na sljedeći način:

<b>Jednokratni troškovi koji nastanu prije ili nakon vašeg ulaganja</b>	
Ulazni troškovi	%
Izlazni troškovi	%
Ovo je najviši iznos vašeg novca koji možete podići (prije nego je uložen: €) (prije isplate prinosa vašeg ulaganja: €) <sup>1</sup>	
<b>Troškovi iz UCITS fonda tokom godine</b>	
Tekući troškovi	%
<b>Troškovi pod određenim posebnim uslovima</b>	
naknade vezane za uspješnost	% godišnje dobiti koji fond ostvari iznad mjerila za te provizije, (unijeti naziv mjerila)

Za svaki od troškova treba naznačiti iznos u procentima.

U slučaju provizija vezanih za poslovanje, iznos za koji je terećen fond u poslednjoj finansijskoj godini treba označiti procentom.

---

<sup>1</sup> Popuniti iznosom prostor u zagradama koji se odnosi na opisane stavke

## PRIKAZ INFORMACIJA O PRINOSIMA IZ PRETHODNOG PERIODA

Stubični grafikon koji prikazuje prinose iz prethodnog perioda mora ispunjavati sljedeće kriterijume:

1. skala ose Y stubičnog grafikona mora biti linearna, a ne logaritamska;
2. skala mora biti prilagođena rasponu iskazanih stubaca i ne smije ih sažimati što bi dovelo do toga da se kolebanje u dobiti teže razlikuju;
3. osa X mora krenuti sa nivoa 0% rezultata;
4. u svakom stupcu dodaje se natpis koji označava ostvarenu dobit u procentima; i
5. brojka o prinosima iz prethodnih perioda zaokružuje se na jedno decimalno mjesto.

## 609.

Na osnovu člana 176 stav 5 i člana 229 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25, 117/25 i 14/26) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

### **PRAVILA O TROŠKOVIMA I NAKNADAMA I METODOLOGIJI OBRAČUNA TEKUĆIH TROŠKOVA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM**

#### Član 1

Ovim se pravilima uređuju troškovi i naknade koji se mogu plaćati iz imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fond) i metodologija obračuna tekućih troškova UCITS fondova.

#### **Definicija tekućih troškova**

##### Član 2

- (1) Tekući troškovi su isplate koje se odbijaju od imovine UCITS fonda kada su takva odbijanja zahtjevana ili dozvoljena zakonom i propisima, pravilima UCITS fonda ili aktom o osnivanju UCITS fonda ili njegovim prospektom.
- (2) Iznos tekućih troškova uključuje sve vrste troškova koje UCITS fond snosi, a ti troškovi mogu biti izraženi ili obračunati na različite načine (npr. fiksna naknada, procentualno u odnosu na imovinu, po transakciji itd).
- (3) Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret UCITS fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, za svaku prethodnu godinu.
- (4) Pokazatelj ukupnih troškova obračunava se najmanje jednom godišnje, po isteku perioda za koji se troškovi obračunavaju.

#### **Obaveze društva za upravljanje**

##### Član 3

Društvo za upravljanje treba da uspostavi procedure koje su u skladu sa ovom metodologijom i koje su adekvatno dokumentovane.

#### **Metodologija obračuna**

##### Član 4

- (1) Iznos tekućih troškova je odnos ukupnih objelodanjenih troškova i prosječne godišnje neto vrijednosti imovine UCITS fonda, izražen kao procenat sa dvije decimale.
- (2) Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na teret UCITS fonda iskazuje se kao pokazatelj ukupnih troškova, a za svaku prethodnu godinu obračunava se na sledeći način:

$$\frac{\text{(Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova iz člana 228 stav 3 Zakona, osim troškova iz člana 228 stav 3 tačka 1 podtačka b), tačke 2, 4, i 7)}}{\text{(prosječna godišnja neto vrijednost imovine UCITS fonda)}} \times 100$$

- i mora se objaviti u revidiranom godišnjem izvještaju.
- (3) Naknade koje se plaćaju depozitaru iz člana 228 stav 3 tačka 1 podtačka b) Zakona obuhvata naknade koje se plaćaju depozitaru po osnove obavljanja poslova depozitara iz člana 182 Zakona.
  - (4) Troškovi, provizije ili takse vezane uz sticanje ili prodaju imovine iz člana 228 stav 3 tačka 4 Zakona odnose se na troškove, bez obzira da li se plaćaju depozitaru ili drugom subjektu, koji su nastali isključivo zbog sticanja ili prodaje imovine UCITS fonda, i koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na provizije i naknade investicionom društvu, berzi, klirinškom društvu, troškovi platnog prometa i sl.
  - (5) Troškovi revizije se odnose na troškove obavezne godišnje revizije finansijskih izvještaja UCITS fonda, koju obavlja nezavisni ovlašćeni revizor, u skladu sa članom 162 Zakona.
  - (6) Iznos tekućih troškova mora se obračunavati najmanje jednom godišnje, na ex-post osnovi (na osnovu prethodno ostvarenih i zabilježenih troškova), a ako se smatra da je ex-post iznos nepouzdan zbog značajne promjene (npr. povećanja naknade za upravljanje), može se koristiti procjena do trenutka kada pouzdani ex-post podaci postanu dostupni.
  - (7) Prosječna neto vrijednost imovine mora se odnositi na isti period kao i troškovi, i računa se na osnovu vrijednosti neto imovine UCITS fonda pri svakom izračunavanju NAV-a (npr. dnevno, ako je to normalna učestalost obračuna).

### **Objavlјivanje**

#### **Član 5**

- (1) Društvo za upravljanje UCITS fondom dužno je da u pravilima o upravljanju i prospektu obavezno naznači najviši dopušteni procentualni iznos pokazatelja ukupnih troškova za svaki UCITS fond kojim upravlja.
- (2) Sve nastale troškove, koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od procentualnog iznosa naznačenog u pravilima o upravljanju i prospektu, snosi društvo za upravljanje.
- (3) Informacije o iznosima tekućih troškova koji su važili u prethodnim godinama trebaju biti objavljene na internet stranici društva za upravljanje na mjestu koje je navedeno u ključnim informacijama za investitore kao mjesto gdje se mogu naći ostale važne informacije za investitore.

### **Metodologija za novoosnovane UCITS fondove**

#### **Član 6**

- (1) Za novoosnovane UCITS fondove se primenjuje ista metodologija kao za ex-post obračun, samo se umjesto ex-post podataka koriste procjenjeni iznos troškova i prosječne godišnje neto vrijednosti imovine.
- (2) Ako društvo za upravljanje smatra da bi izražavanje procjene sa dvije decimale moglo stvoriti pogrešan utisak preciznosti investitorima, dovoljno je prikazati iznos sa jednom decimalom.
- (3) Društvo za upravljanje mora obezbijediti da se tačnost procjenjenog iznosa stalno provjerava i društvo odlučuje kada je prikladno početi koristiti ex-post umjesto procjenjenog iznosa ali u

svakom slučaju, najkasnije 12 mjeseci nakon datuma kada su udjeli prvi put ponuđeni na prodaju, mora se izvršiti provjera tačnosti procjene korišćenjem ex-post obračuna

### **Prelazne i završne odredbe**

#### **Član 7**

Ova Pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/7-111/4-26

Podgorica, 5. 3. 2025. godine

Predsjednik Komisije,

**Željko Drinčić, s.r.**

## **610.**

Na osnovu člana 94 stav 6, člana 98 stav 5, člana 108 stav 9, člana 222 stav 6 i člana 227 stav 4 Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 23/25 i 117/25) – (u daljem tekstu: Zakon), Komisija za tržište kapitala Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija), na 174. sjednici od 5.3.2026. godine, donijela je

### **PRAVILA O UDJELIMA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM**

#### **Član 1**

Ovim se pravilima uređuje: zamjena udjela u jednom otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom ( u daljem tekstu: UCITS fond) za udjele u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, otkup in specie, uplata udjela u UCITS fond, obustava i nastavak izdavanja i otkupa udjela, uslovi i način primanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda, uslovi utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate i uslovi nastavka poslovanja nakon prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda, dodatni uslovi za odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju, klase udjela i način njihova uvođenja, uspostavljanje, vođenje i objavljivanje podataka iz registra udjela UCITS fonda.

#### **Zamjena udjela u UCITS fondovima**

##### **Član 2**

- (1) Društvo za upravljanje koje upravlja sa više UCITS fondova može vlasniku udjela u UCITS fondu na njegov zahtjev da omogući zamjenu svih ili dijela udjela UCITS fonda za udjele u drugim UCITS fondovima kojima upravlja.
- (2) Zamjenu udjela iz stava 1 ovoga člana društvo za upravljanje ne smije da sprovodi ako je onemogućen obračun neto vrijednosti imovine bilo kojeg od UCITS fondova čijim se udjelima namjerava izvršiti zamjena.
- (3) Društvo za upravljanje može, ako je to predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fondova kojima upravlja, prilikom zamjene udjela u UCITS fondovima da obračuna izlaznu naknadu za UCITS fond čije udjele otkupljuje, odnosno ulaznu naknadu za UCITS fond čije udjele izdaje.
- (4) Zamjena udjela u UCITS fondovima ne smije trajati duže niti finansijski opteretiti investitora u UCITS fondu više od njegove moguće odluke za prodaju udjela u jednom i kupovinu udjela u drugom UCITS fondu kojima upravlja isto društvo za upravljanje.
- (5) Zamjena udjela se obavlja na osnovu podnošenja zahtjeva za zamjenu udjela koji predstavlja istovremeni zahtjev za otkup udjela u jednom UCITS fondu i zahtjev za izdavanjem udjela u drugom UCITS fondu kojim upravlja isto društvo za upravljanje, od strane istog vlasnika udjela i to za novčana sredstva koja se vlasniku udjela isplaćuju na ime otkupa udjela u UCITS fondu pri čemu se novčana sredstva prenose direktno u korist drugog UCITS fonda u kojem se zahtijeva izdavanje udjela.
- (6) Na zamjenu udjela se primjenjuju ista pravila propisana Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona, prospektom i/ili pravilima UCITS fonda koja se primjenjuju i na pojedinačne transakcije otkupa i izdavanja udjela.

#### **Otkup in specie**

##### **Član 3**

- (1) Otkup in specie iz člana 223 Zakona, moguć je samo uz ispunjavanje sljedećih uslova:
  - 1) mogućnost takvog otkupa i sve bitne pojedinosti u vezi sa njim predviđene su prospektom i/ili pravilima UCITS fonda,
  - 2) vlasnik udjela u UCITS fondu pristao je na takav otkup,
  - 3) zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 5% vrijednosti neto imovine UCITS fonda,

- 4) razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg procenta svake vrste imovine UCITS fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, isplaćuje se u novcu,
  - 5) prenos odgovarajućeg procenta svake vrste imovine UCITS fonda na podnosioca zahtjeva kontroliše depozitar UCITS fonda.
- (2) Kada se otkup in specie sprovodi u postupku likvidacije UCITS fonda, ne primjenjuju se ograničenja iz stava 1 tačka 3 ovog člana.

### **Uplata udjela u UCITS fond**

#### **Član 4**

Izdavanje udjela javnom ponudom obavlja se isključivo uplatama novčanih sredstava na račun UCITS fonda otvoren u skladu s članom 184 stav 1 Zakona.

### **Razlozi nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela**

#### **Član 5**

- (1) Društvo za upravljanje dužno je da pri ispunjavanju obaveza iz člana 226 stav 3 i 5 Zakona, Komisiji pismenim putem navede razloge koji su doveli do obustave izdavanja i otkupa udjela, te o tome bez odlaganja obavjestiti javnost na svojim internet stranicama.
- (2) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje dužno je na svojim internet stranicama da objavi podatke koji prosječnom investitoru moraju da omoguće razumijevanje okolnosti nastanka obustave izdavanja i otkupa udjela, kao i vrste i značaj rizika koji iz toga proizlaze.

### **Obračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela za vrijeme trajanja obustave**

#### **Član 6**

- (1) Društvo za upravljanje je dužno da za cijelo vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela obračunava neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda u skladu sa članom 220 Zakona kada je to primjenjivo.
- (2) U slučaju da nastupe okolnosti u kojima bi za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela obračun neto vrijednosti imovine i cijene udjela UCITS fonda bio onemogućen, društvo za upravljanje o istome je dužno da bez odlaganja obavijesti Komisiju i javnost, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće da obračuna tačnu neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda.

### **Način primanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela za vrijeme trajanja obustave**

#### **Član 7**

- (1) Društvo za upravljanje dužno je da odbije sklapanje ugovora o ulaganju za zahtjeve za izdavanje udjela UCITS fonda primljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, a sve eventualne primljene uplate bez odlaganja da vrati investitorima UCITS fonda.
- (2) Zahtjeve za otkup udjela za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela društvo za upravljanje dužno je da evidentira prema redoslijedu primanja, pri čemu se niti jedan vlasnik udjela UCITS fonda ne smije staviti u povlašćeni položaj.
- (3) Prava vlasnika udjela UCITS fonda, propisana članom 107 stav 1 Zakona, kao i prava i tereti na udjelima UCITS fonda u korist trećih lica propisani članom 107 stav 7 Zakona, za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela miruju do datuma prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.
- (4) Za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela zabranjeno je nuđenje udjela UCITS fonda iz član 152 Zakona.

### **Uslovi utvrđivanja cijene udjela, rokovi isplate i nastavak poslovanja**

#### **Član 8**

- (1) Zahtjeve za otkup udjela primljene za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje će da izvrši po cijeni udjela UCITS fonda utvrđenoj za dan prestanka obustave izdavanja i otkupa udjela.

(2) Rok iz člana 108 stav 4 Zakona izuzetno može da se produži za dodatnih 7 dana, za isplatu zahtjeva za otkup udjela primljenih za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela, ako je to u interesu ostalih vlasnika udjela UCITS fonda i predviđeno prospektom i/ili pravilima UCITS fonda.

(3) Po nastupanju obustave izdavanja i otkupa udjela, društvo za upravljanje dužno je da bez odlaganja na svojim internet stranicama objavi da investitori koji za vrijeme obustave izdavanja i otkupa udjela podnesu zahtjev za otkup udjela UCITS fonda imaju za vrijeme obustave mogućnost da povuku zahtjev ili da ga izvrše po cijeni iz stava 1 ovog člana.

### **Odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju**

#### **Član 9**

Pored slučajeva odbijanja sklapanja ugovora o ulaganju predviđenih odredbom člana 94 stav 1 Zakona, društvo za upravljanje može da odbije sklapanje ugovora o ulaganju i u slučaju kada investitor nije društvu za upravljanje dostavio svu dokumentaciju koju je društvo propisalo kao potrebnu za sklapanje ugovora o ulaganju.

### **Klase udjela UCITS fonda**

#### **Član 10**

Pojedinosti vezane za prava koja daje svaka klasa udjela UCITS fonda moraju biti detaljno objašnjene svim investitorima i potencijalnim investitorima u prospektu i/ili pravilima UCITS fonda.

### **Obračun cijene udjela pojedine klase**

#### **Član 11**

(1) Prava iz pojedine klase udjela moraju biti u skladu sa prospektom i/ili pravilima UCITS fonda i ne smiju da prouzrokuju štetu vlasnicima drugih klasa udjela istog UCITS fonda.

(2) Kada prava iz pojedine klase udjela mogu da rezultiraju različitom cijenom udjela, cijena udjela računa se odvojeno za svaku klasu udjela UCITS fonda, uzimajući u obzir specifična prava koja proizlaze iz pojedine klase udjela UCITS fonda u skladu sa Zakonom i propisima donijetim na osnovu Zakona kojima se propisuje obračun cijene udjela UCITS fonda.

### **Registar udjela UCITS fonda**

#### **Član 12**

(1) Društvo za upravljanje ili drugo lice na koje je društvo za upravljanje delegiralo poslove vođenja registra udjela UCITS fonda dužno je za svakog vlasnika udjela UCITS fonda u registru udjela minimalno da evidentira sljedeće podatke:

- 1) datum i vrijeme primanja zahtjeva za izdavanje ili otkup udjela,
- 2) datum izvršenja zahtjeva,
- 3) vrstu zahtjeva (izdavanje ili otkup),
- 4) broj izdatih ili otkupljenih udjela,
- 5) cijena udjela po kojoj se izvršio zahtjev za izdavanje ili otkup udjela,
- 6) datum cijene udjela,
- 7) ukupan iznos zahtjeva, u koji je u slučaju zahtjeva za izdavanje udjela uključena ulazna naknada ili u slučaju zahtjeva za otkup udjela po odbitku izlazne naknade,
- 8) ukupan iznos naknada naplaćenih prilikom izdavanja ili otkupa udjela,
- 9) iznos konverzije, u slučaju da su udjeli denominovani u valuti različitoj od valute uplate,
- 10) stanje udjela nakon svakog izdavanja ili otkupa udjela.

(2) Društvo za upravljanje ili drugo lice na koje je društvo za upravljanje delegiralo poslove vođenja registra udjela UCITS fonda dužno je registar udjela UCITS fonda da vodi u elektronskom obliku i na način koji omogućava da se za svakog vlasnika udjela u UCITS fondu mogu da utvrde podaci iz stava 1 ovog člana.

(3) Pored minimalnih podataka koji se upisuju u registar udjela društvo za upravljanje ili drugo lice na koje je društvo za upravljanje delegiralo poslove vođenja registra udjela UCITS fonda dužan je da obezbijedi da raspolaže i ostalim podacima potrebnim za nesmetano sprovođenje izdavanja i otkupa udjela UCITS fonda i plaćanja vlasnicima udjela UCITS fonda.

#### Član 13

Društvo za upravljanje je dužno da sa podacima iz registra udjela UCITS fonda postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

#### Član 14

Društvo za upravljanje može da objavljuje samo one podatke iz registra udjela UCITS fonda koji se odnose na ukupnu imovinu UCITS fondova, ukupan broj vlasnika udjela te opšte podatke o strukturi vlasnika udjela u pojedinom UCITS fondu.

### **Završne odredbe**

#### Član 15

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01/7-112/5-26

Podgorica, 5. 3. 2026. godine

Predsjednik Komisije,  
**Željko Drinčić, s.r.**

**611.**

Po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u tekstu Zakona o potrošačkim kreditima, objavljenom u „Službenom listu CG“, broj 15/25, potkrale greške, pa se daje

**ISPRAVKA  
ZAKONA O POTROŠAČKIM KREDITIMA**

U članu 78 stav 2 umjesto riječi: „člana 59 stav 6” treba da stoje riječi: „člana 59 stav 4”.

Broj: 28-1/24-2/11

EPA 367 XXVIII

Podgorica, 6. mart 2026. godine.

**Iz Službe Skupštine Crne Gore**

## 612.

Po izvršenom spravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u tekstu Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, objavljenom u „Službenom listu CG”, broj 160/25, potkrale greške, pa se daje

### ISPRAVKA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE

U članu 34 u stavu 8 umjesto riječi: „iz stava 6” treba da stoje riječi: „iz stava 7”.

U članu 63 u stavu 6 umjesto riječi: „iz stava 3” treba da stoje riječi: „iz stava 4”.

U stavu 8 umjesto riječi: „iz stava 2” treba da stoje riječi: „iz stava 3”.

U članu 98 na kraju stava 2 poslije tačke brišu se riječi: „U članu 98.”.

U članu 103 u stavu 6 umjesto riječi: „iz stava 1” treba da stoje riječi: „iz stava 5”.

U stavu 10 umjesto riječi: „iz stava 1 tačka 5” treba da stoje riječi: „iz stava 5 tačka 1”.

U stavu 12 umjesto riječi: „iz stava 8” treba da stoje riječi: „stava 11”.

U članu 151 u stavu 3 umjesto riječi: „iz stava 3” treba da stoje riječi: „iz stava 2”.

U članu 157 u stavu 8 umjesto riječi: „iz stava 6” treba da stoje riječi: „iz stava 7”.

U članu 158 u stavu 3 umjesto riječi: „iz stava 3” treba da stoje riječi: „iz stava 2”.

U stavu 4 umjesto riječi: „iz st. 2, 3 i 4” treba da stoje riječi: „iz st. 2 i 3”.

U članu 185 umjesto riječi: „iz člana 183 stav 6 ” treba da stoje riječi: „iz člana 183 stav 1” a umjesto riječi: „iz člana 183 stav 3” treba da stoje riječi: „iz člana 183 stav 7”.

U članu 221 u stavu 3 umjesto riječi: „iz stava 2” treba da stoje riječi: „iz stava 1”.

U stavu 5 umjesto riječi: „iz stava 5” treba da stoje riječi: „iz stava 3”.

U članu 224 u stavu 1 poslije riječi: „člana 223” dodaju se riječi: „ovog zakona”.

U članu 227 u stavu 5 riječi: „ovog stava” zamjenjuju se riječima: „ovog člana”.

U stavu 7 tačka 2 brišu se riječi: „iz stava 5 tačke 1 ovog člana”.

U članu 287 u stavu 1 tačka 2 umjesto riječi: „člana 163 stav 4” treba da stoje riječi: „člana 183 stav 7”.

U članu 296 u stavu 1 u tački 168 umjesto riječi: „člana 163 stav 4 ” treba da stoje riječi: „člana 183 stav 7”.

U tački 169 umjesto riječi: „člana 163 stav 4” treba da stoje riječi: „člana 183 stav 7”.

U članu 301 umjesto riječi: „u skladu sa članom 6 stav 1 tač. 3 i 10 ovog zakona” treba da stoje riječi: „u skladu sa članom 6 stav 1 tačka 6 ovog zakona”.

Broj: 14-4/25-4/6

EPA 749 XXVIII

Podgorica, 6. mart 2026. godine.

**Iz Službe Skupštine Crne Gore**